

**Worcester Aban Sukuu
Worcester, Massachusetts**



**Twaberε 2020
Asankɔ Sukuu Akwankyerε**

Panyin Maureen Binienda

Panyin no Asem	2
Nsem a yɛnya na yɛde yɛ Nhyehyɛ	5
Panyindie Nsemtitiriw	5
Woo Hyɛasie	7
Aba & Nsusue	7
Mberɛ nhyehyɛ ma adesua nhweso	8
Akwantwa	24
Aduane mu Ahoɔden	25
Apomden & Ahobambo	26
Sukuuni Mboa	29
Abusua/Hwɛfo Mboa	37
Mpɔtem & Apɔnsukuu Mboa	39
Nkɔmɔdie	39
Akyerɛ Nhyehyɛ	40
Adekyerɛ	40
Nwhewhemu & Mmoa	44
Adwuma mu Adesua	46
Tɛtɛfon anaa Kɔmputa so adesua ene Abɛɛfo Nimdieɛ	50
Nsɛmfua Bi Asekyerɛ A	55



Panyin no Ofis
Maureen F. Binienda
Panyin

Worcester Aban Sukuu Worcester, Massachusetts

Dr. John E. Durkin Adwumaso Hwe Dan
20 Irving Street
Worcester, Massachusetts 01609-2493



Tel. (508) 799-3115
FAX (508) 799-3119
biniendam@worcesterschools.net

Osanaa 10, 2020

Awofa ɛna Abusuafo Pa,

Asodee ma Mfitiasie ɛna Mfinfini Nhomasua ahye mansini se omo nye ahosiesie ma asanbue a ehwe adesua nhwesoo miensa ma saa atwabere yi: aninanim adesua a ewo ahomambo foforo a ehia, animanim a yede bobom ɛna adesua afri beaee ahodoɔ, ɛna adesua sfri beaee ahodoɔ a etoaso (a yede hwe se adesua be toaso sukuu afe ne mu nyinaa, mpo se nneema mu sesa). <http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/>

Worcester Aban Sukuu (WPS) no aye adwumayefo ɛna awofa nsembisa nhwehwemu bi nom, ekaho ne omo a efa emo ho wo asan abue sukuu nhyiamu ho, omo aye mpotem nhyiamu anum, a apomuden ho nsem nhyiamu baako ka hoa mbɔfra apomuden hwefo / apomuden nimdiefo na eyee ye ɛna Spania nhyiamu baako. WPS no awie Beae Tumi Nhwehwemu ɛna Akwantwa Tumi Nhwehwemu mienu no.

Worcester Aban Sukuu no ne Parabola Dwumadie no redi dwuma abom, nkabom a ɛda Ariande Labs ɛna Learning Accelerator ntem. Ariadne Labs ye beaee a ekabom ma apomuden nhyehyee nsesae wo Brigham & Women's Ayaresabea ɛna Harvard T.H. Chan Sukuu ma Amansan Apomuden. Parabola Pwumadie no ye nkabom anamontuo a ɛda nhomasua ɛna apomuden adwumayekuo nom ntem. Botae ne se ye hye nso ntem, atunpon, ɛna yeakye akwankyerɛ ɛna ahonyadee a ɛbe boa sukuu nhyehyee kannifo ɛna adwumayefo afa adwene a ɛbe boa abre chaw COVID- 19 tumi deba ano asi abrea yestu mpotem adesua ɛna apomuden mpon.

Yen sukuu, abusuafo ɛna adwumayefo bambɔ be kɔso aye yen botae titiriw se yeye nhomasua adwumayekuo. WPS no bekɔ so ahwe adwumakuo ɛna twaka na nhyehyee miensa: fahodie ɛna nipaduahɔ ɛna atinka bambɔ, pɛye ɛna trenee, ɛna

ahohweso. Enti, wo nhwehwemu nyinaa ye aye akwi afa nsem ho no, nhyehye a ye akanfo ama se sukuu be san abue na edidiso no:

Yebe hyehye sukuufo agu nkuo miensa ahodo mu:

Kuo A - Sukuufo a omo wo adesua baatan klassmu a omo nni akwankyerε a yeaye no soronko biara

Kuo B - Sukuufo a omo wo adesua baatan klassmu a omo nya akwankyerε a yeaye no soronko εna/anaa mboa

Kuo C - Sukuufo a omo hia animanim akwankyerε mboa tumi de suade

Animanim a adesua beko ama sukuufo a omo wo Kuo C mu wo nkyekyem anan a edikan akwi. Yede Kuo C be hye animanim adesua mu wo nkyekyem anan a edikan akwi. Sukuu hwefo be fre abusuafo abo omo amanee afa aninanim adesua ho ama omo akyerε sukuuni a obeba bi.

100% Adesua Afri Beae Ahodo beko ama Nkyekyemu Anan 1 sukuufo nyinaa, εna sukuufo a εfaa beae afe ne nyinaa. Saa nhweso yi fase εma sukuufo nyinaa adesua afri beae ahodo nhyehye a edimu.

Sukuufo de omo be hye:

- Adesua εtoaso nna anan wo nnawotwe baako mu wo adesua nneεma titiriw nyinaa mu εna yea hye no pi
- Kuo nkitiwa adesua a εtoaso fri mboa kyerekyerεfo ho sεdea ehia omo
- Adesua εtoaso nna baako wo nnawotwe baako biara mu

Adesua a Yεdea Bobom ye nia nhyehye a εka nia wotumi fa ho wo Nkyekyemu anan 2 ahyeasie. Saa nhweso yi fa sukuufo a yede omo ahye kuo mu ne $\frac{1}{4}$ sukuufo a omo wo sukuu ne mu saa bere no. Saa nhweso yi be hye aseε tem a edikan no, abrea sukuufo be hye Adesua afri Beae Ahodo afe ase.

Sukuufo be tumi de omo ho ahye:

- Nna baako nnawotwe biara animanim adesua mboa mu wo sukuu εbe tumi aye Dwowada, Benanda, Wukuada anaa Yawada (Ebetumi)
- Ntoaso adesua afri beae ahodo nna 3 nnawotwe biara wo adesua nneεma byinaa mu, εna ye ahye no pi
- Kuo nkitiwa adesua a εtoaso fri mboa kyerekyerεfo ho sεdea ehia omo
- Adesua εtoaso afri beae ahodo nna baako wo nnawotwe baako biara mu

WPS to neho siho ama pεye wo saa mberε denden yi muεo. Yεbe koso ayu anamom ahwe se sukuufo nyinaa tumi nya ahonyadie εna akwankyerε pa. WPS no de neho asihε se obe ma Adekyere & Adesua Papa (HQTL). Nneεma pa na ahye HQTL mu ma, εfa-sukuuni ho, nsusue daho εna aboa ma sukuufo nyinaa fri K - 12 de yie. Adekyere εna adesua papa klassmu di boa sukuufo ehiade, ahoden, tumi, akwan ahodo omo de bi kaho, asetenamu/amamere, εna εhwe nneεma titiriw miensa: klassmu

nsiesie; akwankyerɛ yeaye ne sɛdeɛ ɛba ɛna sukuufo adesua sodie. Sukuufo nyinaa ɔmo nnya chrome book wɔ Fefɛɛberɛ mu no bɛ nya chrome book baako. WPS bɛ kyekyɛ chrome book ama sukuufo ansaana ɛbo 15. Sukuu nom bɛ frɛ abusuafo ahyehyɛ mberɛ a wɔde befa wɔ abɔfra no sukuu. Yɛbɛ ma sukuufo nyinaa intanɛt, sɛ ɛho hia.

WPS de ne ho siɔ sɛ ɛbɛ kɔso ne sukuu adwumayɛfo, sukuufo ɛna abusua anya twaka. Saa twaka yi nom bɛ boa ama ye ahwɛ sukuufo ɛna abusua ahiade wɔ yɛn adwumayɛ mu. WPS no bɛ kɔso ne sukuufo, awofo/ahwɛfo, adwumayɛfo ɛna mpɔtemfofɔ anya nkitahodie afa emeeli so, Kɔnɛkt ED akasanoma mɛsag, akasanoma so frɛ, yɛde nneɛma gu WPS wɛbsaite so worcesterschools.org, mailings and social media. WPS kyerekyerɛ nkraata ɛho hia paa asi kɔ kasa nson mu: Spania, Portugal kasa, Twi, Albania kasa, Arab kasa, Vietnam kasa ɛna Nepal kasa. WPS nso ma kasa kyerɛmu adwuma ma saa kasa yi nyinaa ma mansini nhyiamu, ɛna sukuu ndwumadie. WPS yɛɔ nkyerɛɔkyerɛɔmu ndwuma a ɛ de saa *kasa ahyɛnsodie* ma kasa ahodoɔ a ɛkaho.

Sukuu da edikan bɛyɛ ɛbo 15, 2020 ama sukuufo nyinaa. Yɛde yɛn sukuu no ɛfa ahosiesie mu ama sukuu asɛn abue. Yɛde ahomambɔ ahyɛnsodie abɔ sukuu dan no anim nyinaa. Yɛde Plexiglass esisi mbeaɛɛ a ɛho hia nyinaa. Yɛbɛ tete adwumayɛfo nyinaa sɛdeɛ ɛmo bedi ahobambɔ nhyehyɛ nyinaa so sɛ yɛbɛ si nkwoɔndwa ama apomuden ɛna bambɔ wɔ yɛn sukuu nom mu. Ye akra Ahobambɔ Ntaadeɛ (PPE) na ɛnam kwanso ɛba na yɛde beba ansaana sukuu ahyɛasie. Yeyi COVID-19 Mansini ɛna Sukuu Akwankyerɛfo. WPS no wɔ emeeli adres a yeato asi ho covid19@worcesterschools.net ma nseɛmbisa fa Covid- 19 ho.

WPS no ye nhomasua adwumayɛkuo a ɛto neho siɔ ma mputuo sɛdeɛ yɛbɛ tumi afa saa mberɛ denden yi mu yie. Wɔ sɛdaɛ kyɛ faa Asoɔyɛ ma Mfitiase ɛna Mfinfini Sukuu Akwankyerɛ, obibiara - kannifo, nhomafo, sukuufo, abusuafo mpɔtemfo pri de nia ehia atoto yie, suahunu foforo mu adeyɛ, eesua adeyɛ foforo, ɛna WPS ɛfa adwene pa fa nseɛm a yɛn nsa kaho. Ye bisa sɛ mɔbɛ kɔso ama yɛn muaɛɛ abrea yɛɛ di dwuma abom de adekyerɛ ɛna adesua papa abree sukuufo NYINAA.

Ye srɛ kenkan nkraata yɛde akaho ma nseɛm foforo ɛfa sukuu asan bue ho.

Obuomu,
Maureen F. Binienda
Maureen F. Binienda

Nsem a yenya na yede ye Nhyehye

Worcester Aban Sukuu gyegye nsem ahodoɔ sedae ebe yea omo bete yen mpotem adesua afri beaee ahodoɔ suahunu asi ena chaw biara ede ne esihɔ wɔ Fefɛberɛ 2020 mu. Ye boaboa mpotem muaee ano ena nsem a edimu wɔ ahosiesie ma 2020-21 sukuu afe a yeda soa ehwe se COVID- 19 be kɔso aye dawene.

Nsem a ye aboaboa ano bi ne:

- WPS Adwumayefo, Sukuufo, ena Awofɔ/Ahwɛfo 2019-20 Afe Awieye Nsembisa Nhwehwɛmu
- WPS Awiabɔbere Sukuu 2020 Nsembisa Nhwehwɛmu
- WPS Adwumayefo Afe Awieye Nhyiamu fa Nia ye Suaye wɔ Fefɛe bere Adesua afri Beae Ahodoɔ mu
- Awofɔ/Ahwɛfo 2020-21 Asan bue ogyee Kitawonsa 10 kɔ Kitawonsa 20
- Kitawonsa 20 ena 22 WPS Mpɔtem Nhyiamu fa Sukuu Asan bue Nhyehye ho
- WPS Adwumayefo 2021-21 Asan bue Nsembisa Nhwehwɛmu bue Kitawonsa 14
- Kitawonsa 29 WPS Apomuden Nhyiamu
- Akropɔn ma Wprcester Apomuden Metriks

Ehaho, Worcester Aban Sukuu aye adesua dea ahwe sedea apomuden ena bambɔ ahiade esi de haw bi abre beae tumi so. Nia eka nhwehwɛmu neho ne:

- Adan Tumi Nhwehwɛmu
- Akwantwa Tumi Nhwehwɛmu
- HVAC Nhyehye Nhwehwɛmu

Panyindie Nsemtitiriw

Nia ewɔ se sukuufo adwumayefo ena abusuafɔ hunu fa 2020-2021 sukuu afe a eeba ho nie!

1. Sukuu Hwɛfo nkanfoɔ a ode maa Sukuu Baguakuo no ye sukuu afeda ahyeasie a ehyeasie benada, Ebo 15, 2020. Sukuu Baguakuo no atim sukuu kalada mu nsesae so wɔ Osanaa 5, 2020 so. Kyerekyerefo beba sukuu Osanaa 27, 2020 na omo de omo ho ahye nna 12 ntetee mu. Sukuufo nyinaa behye sukuu asi Ebo 15, a sukuufo nyinaa begye adesua afri beaee ahodoɔ 100%.

2. Wɔ adwenefa aana eda Baguakuo ma apomuden ena Worcester Sukuu Baguakuo ntem no, Worcester Aban Sukuu (WPS) be pa nia Oman no ahyehye ama apoumden en ahobambo ho. Abre biara ebe yeyie no, sukuufo ne adwumayefo nyinaa be twe omo nyem anamɔn (6) ena ahye fes mask wɔ gyanabea 2-12. Yen sukuufo ena adeumayefo apomuden ne ahobambo ye yn botae titiriw. Oman diikan de apomuden akwankyerɛ baaye wɔ Ayewohomumɔ 25, 2020, mu a ehye sukuufoena adwumayefo nyinaa se omo ma kwan da omo ntem beye anamɔn miensa deko nsia, ahye fes mask (gyinabea 2-12), na yea hyehye sukuufo a omo wɔ mfinfini ena ntoaso sukuu wɔ kuo nkitiwa mu ebe ahokeka ano asi.

3. Massachusetts Asocēe ma Mfitiasie ena Mfinfini Nhomasua (DESE) yi akwantwa ena mbeaee akwankyerē bue yē Kitawonsa 22, 2020, Masini no yē beaee ena akwantwa tumi nhwehwemu. Enam nhwehwemu ma beaee ena akwantwa nti, mansini no re kanfo adesua afri beaee ahodoɔ kɔpim Nkyekyemu anan 1 awieyē (Obubuo 13, 2020). Sukuufo a ɔmo wɔ Kuo C mu no bē nya animanim adesua Nkyekyemu anan 1 akyi. Wɔ Nkyekyemu anan 2 ahyeasie no, mansini no bē san ahwē ena ayiakɔ, sē efata, de kɔ ahwesoo a yede abobom a sukuufo bē nya animanim adesua da baako nnawɔtwe biara.

4. Wɔ Nkyekyemu anan 1 akyi no, sukuufo a ɔm wɔ animanim ahwesoo mu no, yē bē ma aduane wɔ klassmu wɔ mfitiasie mpɛnpɛnsɔɔ ena "gye na kɔ" awia aduane nso wɔhɔ a yē hwe ekwan da mfinfini ena ntoaso sukuufo ntem. Sukuufo a ɔmo ka adesua afri beaee ahodoɔ ho no nsa betumi aka aduane afri beaee binom yeato asi hɔ wɔ mansini no mu nyinaa.

5. Biakoye da yen akoma so wɔ yen adwuma a yee ne nyinaa mu wɔ Worcester Aban Sukuu, na yeaye yen adwene sē yebē ma yē sukuufo a ɔmo ahooɔden nso mboa pii. Nhyehyee sē sukuufo a ɔmo wɔ mbɔtɔfowa sukuu a ɔmo gye nhomasua soronko asan akɔ sukuu wɔ saa akwankyerē yi mu, ne sukuufo a ɔmo di dem a ɔmo hye nhomasua soronko dwumadie no asi, ena nia ɔmo betumi aya yaree no ntem.

6. Yen WPS Asocēe ena adwumayefo asua ade titiriw bi abrea ɔmo tuu sukuu mu ntem soɔ. Saa nti, yē hwe sē adekyere ena adesua suahunu wɔ atwabere mu no bē da nso ama suahunu a yēnya yē wɔ ayenhyihya mberē mu a sukuu tuumu wɔ saa ɔbenem ne mu.

7. Yebē nhomasuafo ma nimdie pa adesua de aboa ɔmo adi mberē a yē ahyehyē a ehia ma yen nneema yede abobom ena adesua afri beaee ahodoɔ. Ekaho no, adesua nhyehyee akanifo ne kuo ena asocēe nom bē di dwuma abom de afa adwene a ɔmo esusu wɔ awiabberē mu de asusu sukuufo nteasee ena ahwe nsem fa adesua nhyehyē a eeba sukuu afe yi.

Wɔ fefɛberē de kɔ atwabere no, Yeama adesua akwanya na yebē toaso de ama WPS adwumafoɔ. Yede saa akwanya yi ma nhomasuafo a ɔmo ma adesua fri fie, ɔmo kyere mfidieadwuma asi, ɔmo de nhyehyee pa tot akwan mu ma adesua tebea pa, ena ɔmo boa dodoɔ nya adesua pa hunhum.

8. Adesua Nhwesoo:

- **Animanim adesua** bɛkɔ ama sukuufo a ɔmo wɔ Kuo C mu wɔ Nkyekyemu anan 1 akyi.. Sukuu so hwefo bē frē abusuafo abɔ ɔmo amanee afa animanim adesua ho ena ɔmo akyere sukuuni a ɔbeba bi wɔ Nkyekyemu anan 1 akyi.
- **100% Adesua Afri Beae Ahodoɔ** bɛkɔ ama Nkyekyemu Anan 1 sukuufo nyinaa, ena sukuufo a efaa afe ne nyinaa. Saa nhwesoo yi fase ema sukuufo nyinaa adesua afri beaee ahodoɔ nhyehyē a edimu. Sukuufo de ɔmo bē hye:
 - Adesua etoaso nna anan wɔ nnawɔtwe baako mu wɔ adesua nneema titiriw nyinaa mu ena yea hye no pi
 - Kuo nkitiwa adesua a etoaso fri mboa kyerekyerefo hɔ sɛdea ehia ɔmo
 - Adesua etoaso nna baako wɔ nnawɔtwe baako biara mu
- **Adesua a Yede Bobom** yē nia nhyehyē a eka nia wotumi fa wɔ Nkyekyemu anan a etso mienu. Saa nhwesoo yi fa sukuufo a yede ɔmo ahye kuo mu ne ¼ sukuufo a ɔmo wɔ sukuu ne mu saa

berε no. Saa nhwesoo yi be hye asee tem a edikan no, abrea sukuufo be hye Adesua afri Beae Ahodo afe ase.

Sukuufo be tumi de omo ho ahye:

- o Nna baako nnawotwe biara animanim adesua mboa mu wo sukuu ebe tumi aye Dwowada, Benanda, Wukuada anaa Yawada (Ebetumi)
- o Adesua etoaso nna 3 wo nnawotwe baako mu wo adesua nneema titiriw nyinaa mu & yea hye no pi
- o Kuo nkitiwa adesua a etoaso fri mboa kyerekyerefo ho sɛdea ehia omo
- o Adesua etoaso afri beae ahodo nna baako wo nnawotwe baako biara mu

9. Ewo se abusuafo ena ahwefo fiili [Nhomasua Ahweso Fom Yede Fa](#) wo Dwowada Osanaa 17, 2020. Ewo se abusuafo fa 100% Adesua afri Beae Ahodo anaa Nneema yede abobom adesua ma Nkyekyemu anan 2. Yede abusuafo behye adesua ahwesoo baako mu afe ne mu nyinaa Ye dasoa etu kwan a wobe faso de abisa ama nsisae wo nhomasua ahweso ne mu mpɔn na yebe ma wo asu ate ntem mu.

***Ye sre hwe APPENDIX A ma Nkyreasie ena Nneema Din**

Woo Hyeasie

Sukuu Bagua no ahye ahyeasie afeda ama Worcester Aban Sukuu ma Benada, Ebo 15, 2020. Link a wode be bisa nie [2020-2021 WPS School Calendar](#).

Ebo 15, 2020 ahyeasie afeda bema yeatumi aye nia edidiso yi: Yebe tumi ama nhommasuafo nhyehyew mberε ama sukuu afe a eεba; Yeahwe nhomasua soronko nhwehwemu a ehia se ye wie; yea ma mboa ako ama sukuufo omo didem a omo ahiade so; yeama mboa kesee ako ama yen sukuufo a omo ahoden sua, ye sua pii afa COVID-19 se adesua foforo a aba; ena (ewo kwana yare no faso ena mberε wo atifi fam apuei), yebe tumi nso asi asan ko sukuu a afoforo anya eho suahuno ne yaree no mpagyamu.

Aba & Nsusue

Ti 76, ofa 1 ma Massachusetts Baatan Mmara kyere se Mbɔfraa nyinaa omp adi nfee nsia deko Dunsia no ewo se omo ko sukuu. Ewo se sukuu adwumayefo ena awofo/ahwefo ye adwuma bom de hwe se sukuufo nyinaa ko sukuu dabia wo mberε wo nna 170 kalanda so.

Ewo se sukuufo de omo ka adesua etoaso akwanya fri Dwowada ko Yawada ene Fiada dea etoatoaso. Wo nneema a yede abobom ena adesua afri beae ahodo ahweso nemu no, se sukuuni bi anba animanim adesua anaa wan ko adesua etoaso anaa nia entoaso, Ye bu no se wanba. Sɛdea eteeo wo sukuu afe mu no, yebe fre awofo/hwefo dabia afa ConnectED ahomatorofo so se omo bs amba a.

Se wanba na etoso anum a, sukuu panyin no be kyɔ akɔma awofo/ahwefo, sɛdea ete, a ɔre bisa nhyiamu de edi sukuuni no sukuu kɔ ho nkɔmɔ. Yɛbe kɔso amane awofo nkae yɛa kyɔw afa sɛdea mo mba ba sukuu sɛ otwa sukuu mu na etoso anum. Awofo/hwefo nso benya aba ho nsem afa mberɛtiawa mu ɛna nkyekyemu anan amneɛbɔ nkraata.

Nneɛma yɛde susu no sɛ wa twa sukuu mu nanso ɛnkaho no wobɛ hu wɔ Worcester Aban Sukuu Sukuuni Nhoma 2020-2021 mu.

Yɛbe susu sukuufo wɔ ɔmo nkɔsɔɔ deko so ɛna adey, adesua nsusue. Sukuufo benya nkɔsɔɔ amaneɛbɔ mberɛ tiawa mu ɛna nkyekyemu anan amaneɛbɔ nkraata. Yɛ susu fa sɛdae wode woho gyie adesua etoaso, wode wo adwuma wayɛ awie kɔ fa intanɛt so, kɔ intanɛt adesua beaɛɛ so, nia ɛkaho, wode woho kyɛ adeyɛmu, nia ɛkaho, ɛfa adesua no nhyehyɛe so. Nia yɛde ma mba no gyina susudua a afri 1 deko 4 susudua ma gyinabea K deko 3 ɛna nɔmba susue ma gyinabea 4-12. (A=100-90, B=89-80, C=79-70, D=69-65, F=64-0)

Mberɛ nhyehyɛe ma adesua nhwɛso

NNEɛMA YɛDE ABOBOM AHWɛSO

Saa nhwɛsɔɔ yi fa sukuufo a yɛde ɔmo ahyɛ kuo mu ne $\frac{1}{4}$ sukuufo a ɔmo wɔ sukuu ne mu saa bere no. Saa nhwɛsɔɔ yi be hyɛ aseɛ tɛm a edikan no, abrea sukuufo be hyɛ Adesua afri Beaeɛ Ahodoɔ afe ase. Sukuufo be tumi de ɔmo ho ahyɛ:

- Nna baako nnawɔtwe biara animanim adesua mboa mu wɔ sukuu ɛbe tumi ayɛ Dwowada, Benanda, Wukuada anaa Yawada (Ebetumi)
- Ntoasɔɔ adesua afri beaeɛ ahodoɔ nna 3 nnawɔtwe biara wɔ adesua nneɛma byinaa mu, ɛna yɛ ahyɛ no pi
- Kuo nkitiwa adesua a etoaso fri mboa kyɛɛkyɛfo hɔ sɛdea ehia ɔmo
- Adesua etoaso afri beaeɛ ahodoɔ nna baako wɔ nnawɔtwe baako biara mu

Mbɔtofowa sukuu Sukuuni Mberɛ Nhyehyɛ

Mberɛ	Dwɔwada Kuo 1	Benada Kuo 2	Wukuada Kuo 3	Yawada Kuo 4	Fiada
8:30-8:45	Anɔpa Aduane Nhyehyɛ	Anɔpa Aduane Nhyehyɛ	Anɔpa Aduane Nhyehyɛ	Anɔpa Aduane Nhyehyɛ	Googl Class
8:45-9:00 Dan Edikan	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	
9:00-10:15 Dan Edikan	Aninanim Akwankyerɛ ELA Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Aninanim Akwankyerɛ ELA Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Aninanim Akwankyerɛ ELA Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Aninanim Akwankyerɛ ELA Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Akenkan Dede Nkonta Adesua Adwumadie Wonni hɔ Generahyen Nimdiefo Lexia ST Nkonta Akwantuo Woa Wonko Amamɛrɛ Asoɔɔɛ Adesua
10:15-12:45 Dan ɛtoɔ Mienu	Aninanim Akwankyerɛ Nkonta Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Aninanim Akwankyerɛ Nkonta Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Aninanim Akwankyerɛ Nkonta Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	Aninanim Akwankyerɛ Nkonta Adesua Kitiwa Akenkan mboa ESL/SPED mboa	
11:45-12:45	Awia aduane/ahomigyie	Awia aduane/ahomigyie Gym	Awia aduane/ahomigyie Ndwuom	Awia aduane/ahomigyie Mfidiedwuma	Awia aduane/ahomigyie Dwumadi Entoaso
12:45-1:25	Adey				
1:25-2:10 Dan ɛtoɔ Miensa	Abɔdiemu Nyansahu	Abɔdiemu Nyansahu	ELA Mpuntuo	Math Mpuntuo	
2:10-2:30	Nia yetwamu nhyehyɛ	Abɔdiemu Nyansahu	Abɔdiemu Nyansahu	Abɔdiemu Nyansahu	

Afri Adesua afri Beae Ahodoɔ ko Adesua yede abobom:

Ahyɛda Nhyehyɛ ma Adesua Yede Abobom Nkonimdie

- Akwankyerɛ ntoaso ma sukuufo nkunimdie ho hia paa, ɛnti sukuufo nyinaa bɛ toa adesua afri beae ahodoɔ sɛ ɔmo akwankterɛ a ɛdikan
- Botae ma animanim da no sɛ sukuufo benya akwanya de agye akwankyerɛ ho mboa
- Twaka si, atinka apomuden, ɛna yɛbɛ tu asetenamu nkitahodie mɔn
- Animanim ko boa si ɛna agyina nkitaho a ɛda sukuu ɛna mpɔtem no ntem
- Kyerskyerɛni nkabom a ɛda animanim ɛna adesua afri beae akwankyerɛ adwumayɛfo ntem bɛ boa ahwɛ sɛ adesua nhyehyɛ ɛna akwankyerɛ bɛ dimu

Sukuufo a ɔmo de ɔmo ho bɛ Hye Nna Anan Animanim Ahwɛsoɔ ne mu: (Yede beyɛ adwuma wo Nkyenkyemu anan 1 akyi)

Sukuufo a ɔmo hia akwankyerɛ soronko dodoɔ akaho ama nkonimdie no, ɛna ɔmo a ɔmo hia akwankyerɛ soronko no nyinaa no ɛna nhwɛsoɔ/mboa ma nkonimdie de ɔmo ho bɛ hye nna anan animanim ahwɛsoɔ ne mu. Agu asiɛ ho ne akwankyerɛ a wode bɛ to nhyehyɛ no anamɔm:

- Mansini no aye nhyehyee a ehye nia sukuufo betumi aye nso
- Sukuufo a omo ahiade doko na mansini no de n'ani si omo so
- Sukuu hwefo susu sukuufo a omo kita tumi nkraata
- Sukuu hwefo be fre abusuafo abo omo amanee afa aninanim adesua ho ama omo akwere sukuuni a obebaba bi
- Hye beaee/danmu nso ma animanim adesua mboa
- Hye nnawotwe dodo a sukuufo be hia ama animanim
- Siso na toto adwumayefo/adwumaye nneema yie
- Hwe akwantwa adiade nom na hyehye mbera mano
- Ye niawode ba/bambo nhyehyee
- Hwe ahyeasi afeda nom ena mbera

Adesua afri Beae Ahodo

100% adesua afri eae Ahweso

Saa nhweso yi fase ema sukuufo nyinaa adesua afri beae ahodo nhyehye a edimu.

Sukuufo de omo be hye:

- Adesua etoaso nna anan wo nnawotwe baako mu wo adesua nneema titiriw nyinaa mu ena yea hye no pi
- Kuo nkitiwa adesua a etoaso fri mboa kyerekyerefo ho sodea ehia omo
- Adesua etoaso nna baako wo nnawotwe baako biara mu

Ahyeda nhyehyee ma adesua afri beae ahodo nkonimdie wo mbotofowa sukuu de ko gyanabea 2 bi ne:

- Komputa mbera ma sukuufo a ewo mfitiasie gyanabea no nnye tenten na yen nfa mbera tenten nkaho
- Klassmu suahunu bi beye kuo akwankyeri ma kuo nkitiwa akwankyeri m baakofo adwuma etaasi wo nhyehyee pa mu
- Adesua etoaso akwankyeri mbera ena adwuma a yede ama no na wobe hu wo klassmu ne ahomigyie/asinko/ndwumadie a w'ani begye ho ena nkitahodie
- Nkitahodie dwumadie, ahokeka dwumadie, ena ndwumadie a nneema pa womu na yede be hye sukuufo adesua afri beae ahodo nhyehyee mu dabiaa (LEXIA/ST NKONTA)
- Ye wo sima 90/45 adan a yeasi wo dabia nhyehyemu; dan baako bia de n'ani be si nneema titiriw

so. Wɔ saa dwumadie yi mu no, kyerekyerɛni no de adesua puduo na ebe kyere kuo nkitiwa na kuo kitiwa akenkan/nkonta adesua a akwankyree daho. ELS ɛna SPED mboa be wɔ hɔ saa mberɛ yi mu saa nso na ɔbaakofo mboa ma sukuufo se hia

Mbɔtofowa sukuu de kɔ Gynabea 2 Sukuuni Mberɛ

Mberɛ	Dwowa	BenadaNh	yehyWukuadaɛ	Yawada	Fiada
8:30-8:45	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Google Klass
8:45-10:15 Dan Edikan	ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma Lexia	ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma Lexia	ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma Lexia	ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma Lexia	ɛntoaso Akenkan Dede Nkonta Adesua Adwumadie Wonni hɔ Gɛnɛrahyen Nimdiefo Lexia ST Nkonta Akwantuo Woa Wonko Amamere Asoɔɛ Adesua
10:15-11:45 Dan ɛtoaso Mienu	ɛtoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma ST Nkonta	ɛtoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma ST Nkonta	ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma ST Nkonta	ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma ST Nkonta	
11:45-12:45	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane Ahomigyie
12:45-1:25 Dan ɛtoaso Miensa	Adeyɛ	Gym	Ndwom	Mfidie	ɛntoaso Adwumadie Wonni hɔ Nkitahodie Adwuma Lexia ST Nkonta
1:25-2:10 Dan ɛtoaso Anan	ɛtoaso Abɔdiemu Nyansahu	ɛtoaso Abɔdiemu Nyansahu	ɛtoaso ELA Mpuntuo	ɛtoaso Nkonta Mpuntuo	
2:10-2:30	Akenkan Dede ɛntoaso	Akenkan Dede ɛntoaso	Akenkan Dede ɛntoaso	Akenkan Dede ɛntoaso	

Ahyɛda nhyehyɛ ma adesua afri beaɛ ahodoɔ nkonimdie wɔ gynabea 3 de kɔ gynabea 6 bi ne:

- Sima 90 ɛna 45 dan ma klass nom
- Yebe kyere nnema titiriw adesua ɛtoaso/nia ɛntoaso nna 4
- ɛwɔ sɛ nhyehyɛ a ɛmu da hɔ a ɛtoatoaso wɔhɔ ma adesuafo nyinaa
- Nhyehyɛ a edimu a agyina mboa bi ne ademu hwehwe ɛna adeyɛ, akwan ahodoɔ so de di nkitaho ɛna paemuka, ɛna ndeyɛ pa ɛda mfidiedwuma ntem
- Sukuufo be sua ade damu ne nyinaa a ɔmo de nneema ahodoɔ beyɛ
- ɛwɔ sɛ adesua ɛna akorankoran adwuma kɔso nkitahodie mu

Gyinabea 3 - 6 Sukuuni Mberε Nhyehyεε

Mberε	Dwowaɗa	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30 - 10:00	Dan 1 ELA Etoaso ena Etoaso	Dan 1 ELA Etoaso ena Etoaso	Dan 1 ELA Etoaso ena Etoaso	Dan 1 ELA Etoaso ena Etoaso	Anɔpa Akyɔwtoho
10:00-10:15	Ahomigyie	Ahomigyie	Ahomigyie	Ahomigyie	Adesua Etoaso
10:15 - 11:45	Dan 2 Nkonta Etoaso ena entoaso	Dan 2 Nkonta Etoaso ena Etoaso	Dan 2 Nkonta Etoaso ena Etoaso	Dan 2 Nkonta Etoaso ena Etoaso	Dwumadie Adwuma
11:45 - 12:30	Awia Aduane ena Ahomigyie	Awia Aduane ena Ahomigyie	Awia Aduane ena Ahomigyie	Awia Aduane ena Ahomigyie	Akyɔtoho Anidaso
12:30 - 1:15	Dan 3 Soronko (Adeyε)	Dan 3 Soronko (PE)	Dan 3 Soronko (Mfidie)	Dan 3 Soronko (Ndwom)	Akwantuo Woa Wonko
1:15 - 2:00	Dan 4 Asetenamu Adesua-Nyansahu	Dan 4 Asetenamu Adesua-Nyansahu	Dan 4 Asetenamu Adesua-Nyansahu	Dan 4 Asetenamu Adesua-Nyansahu	Amamere Asoεε Adesua
2:00 - 2:30	Baakofo Adwuma/da awieyε Akyɔwtoho	Baakofo Adwuma/da awieyε Akyɔwtoho	Baakofo Adwuma/da awieyε Akyɔwtoho	Baakofo Adwuma/da awieyε Akyɔwtoho	

Mfitiasie SEI - MFATOHŌ mberε nhyehyεε ma ELs wɔ EPL 1&2

Mberε	Dwowaɗa	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30-8:45	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Google Klass
8:45-10:15 Dan Edikan	Etoaso ELA/ESL Adesua Kitiwa, Baakofo Akenkan, Akyɔw, Kuo Kitiwa Asoεε. ne Kyerkyerεni Sima 90. ESL a. sima 45. boa-adekyerε anaa ESL yzde-ahyεmu εNA b. sima 45. ESL yzde-apue	Etoaso ELA/ESL Adesua Kitiwa, Baakofo Akenkan, Akyɔw, Kuo Kitiwa Asoεε. ne Kyerkyerεni Sima 90. ESL a. sima 45. boa-adekyerε anaa ESL yzde-ahyεmu εNA b. sima 45. ESL yzde-apue	Etoaso ELA/ESL Adesua Kitiwa, Baakofo Akenkan, Akyɔw, Kuo Kitiwa Asoεε. ne Kyerkyerεni Sima 90. ESL a. sima 45. boa-adekyerε anaa ESL yzde-ahyεmu εNA b. sima 45. ESL yzde-apue	Etoaso ELA/ESL Adesua Kitiwa, Baakofo Akenkan, Akyɔw, Kuo Kitiwa Asoεε. ne Kyerkyerεni Sima 90. ESL a. sima 45. boa-adekyerε anaa ESL yzde-ahyεmu εNA b. sima 45. ESL yzde-apue	Etoaso ESL Adesua yzde Akoho Adwenemu Adesua
10:15-11:45 Dan otoso Mienu	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa Asoεε. ne Kyerkyerε	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyerε	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyerε	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyerε	Etoaso Adesua Yede Akoho Lexia ST Nkonta
11:45-12:45	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia adujane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie
12:45-1:25	Adeyε	Gym	Ndwom	Mfidie	Etoaso Akwantuo Woa Wonko Amamere Asoεε Adesua Abusua Dwumadie
1:25-2:10 Dan etsoo Miensa	Etoaso Asetenamu Adesua/Nyansahu	Etoaso Asetenamu Adesua/Nyansahu	Etoaso Asetenamu Adesua/Nyansahu	Etoaso Asetenamu Adesua/Nyansahu	
2:10-2:30	Etoaso* Kenkan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyerε Akyɔwtoho, Add. Kasa. Mboa wɔ Brɔfo mu	Etoaso* Kenkan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyerε Akyɔwtoho, Add. Kasa. Mboa wɔ Brɔfo mu	Etoaso* Kenkan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyerε Akyɔwtoho, Add. Kasa. Mboa wɔ Brɔfo mu	Etoaso* Kenkan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyerε Akyɔwtoho, Add. Kasa. Mboa wɔ Brɔfo mu	Activate W

Mfitiasie SEI - MFATOHO 1 mberε nhyehyε ma ELs wα EPL 3-5

Mberε	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30-8:45	Anopa Nhyiamu	Anopa Nhyiamu	Anopa Nhyiamu	Anopa Nhyiamu	Google Klass
8:45-10:15 Dan Edikan	ELA Etoaso Adesua Kitiwa, baakofo Akenkan, Akyrw, Kitiwa Asooεε. ne Kyerkyere	ELA Etoaso Adesua Kitiwa, baakofo Akenkan, Akyrw, Kitiwa Asooεε. ne Kyerkyere	ELA Etoaso Adesua Kitiwa, baakofo Akenkan, Akyrw, Kitiwa Asooεε. ne Kyerkyere	ELA Etoaso Adesua Kitiwa, baakofo Akenkan, Akyrw, Kitiwa Asooεε. ne Kyerkyere	Entoaso Adesua Yede Akaho Lexia ST Nkonta
	Sima 45. ESL a. boa - adekyere ANAA b. yede - pue ESL ANAA c. kyerekyerεni a owo abidin nkraata	Sima 45. ESL a. boa - adekyere ANAA b. yede - pue ESL ANAA c. kyerekyerεni a owo abidin nkraata	Sima 45. ESL a. boa - adekyere ANAA b. yede - pue ESL ANAA c. kyerekyerεni a owo abidin nkraata	Sima 45. ESL a. boa - adekyere ANAA b. yede - pue ESL ANAA c. kyerekyerεni a owo abidin nkraata	Sima 45. ESL a. boa - adekyere ANAA b. yede - pue ESL ANAA c. kyerekyerεni a owo abidin nkraata
10:15-11:45	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyere	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyere	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyere	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa, baakofo adwuma, Kuo Kitiwa ne Kyerkyere	Entoaso Adesua Yede Akaho Lexia ST Nkonta
11:45-12:45	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	wia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie
12:45-1:25	Adeye	Gym	Ndwom	Mfidie	Entoaso Adesua Yede Akaho Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asooεε Adesua Abusua Dwumadie
1:25-2:10 Dan εtso Miensa	Etoaso Asetenam Adesua/Nyansahu	Etoaso Asetenam Adesua/Nyansahu	Etoaso Asetenam Adesua/Nyansahu	Etoaso Asetenam Adesua/Nyansahu	
2:10-2:30	Entoaso* Kankan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyere Akyrwtoho, Add. Kasa. Mboa wα Brofo mu	Entoaso* Kankan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyere Akyrwtoho, Add. Kasa. Mboa wα Brofo mu	Entoaso* Kankan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyere Akyrwtoho, Add. Kasa. Mboa wα Brofo mu	Entoaso* Kankan Dede, Baakofo Adwuma, Kyerkyere Akyrwtoho, Add. Kasa. Mboa wα Brofo mu	

Mbεtofowa sukuu MFATOHO Kasa Mienu Mberε Nhyehyεε (80/20)

Akwankeyε wα Spania Kasa mu (80%)		Akwankeyε wα Spania Kasa mu (20%)			Akwankeyε wα Brofo anaa Spania kasa mu
Mberε	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30-8:45	Anopa Nhyiamu	Anopa Nhyiamu	Anopa Nhyiamu	Anopa Nhyiamu	Google Klass
8:45-10:15 Dan Edikan	Etoaso SLA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma Lexia	Etoaso SLA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma Lexia	Etoaso SLA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma Lexia	Etoaso SLA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma Lexia	Entoaso Adesua Ndwumadie Yede Akaho Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asooεε Adesua
10:15-11:45 Dan εtso Mienu	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma ST Nkonta	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma ST Nkonta	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma ST Nkonta	Etoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofo Adwuma ST Nkonta	
11:45-12:45	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	
12:45-1:25	Adeye	Gym	Ndwom	Mfidie	Entoaso ARC Anisoadehunu Lexia ST Nkonta
1:25-2:10 Dan εtso Miensa	Etoaso Kasa Nimdie Nteeso ELD	Etoaso Kasa Nimdie Nteeso ELD	Etoaso Kasa Nimdie Nteeso ELD	Etoaso Kasa Nimdie Nteeso ELD	Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asooεε Adesua
2:10-2:30	Akenkan Dede Entoaso	Akenkan Dede Entoaso	Akenkan Dede Entoaso	Akenkan Dede Entoaso	Entoaso Abusua Dwumadie

Gynabea 1-6 MFATOHO 1: (50/50) Kasa Sisa Awiabere

Akwankyerɛ wɔ Spania Kasa mu (50%)		Akwankyerɛ wɔ Brɔfo mu (50%)		Akwankyerɛ wɔ Brɔfo anaa Spania kasa mu	
Mberɛ	Dwɔwada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30-8:45	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Anɔpa Nhyiamu	Google Klass
8:45-10:15 Dan Edikan	Ɛtoaso SLA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma	Ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma Lexia	Ɛtoaso SLA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma	Ɛtoaso ELA Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma Lexia	Ɛntoaso Adesua Ndwumadie Yede Akaho Lexia (Brɔfo. nkoa) ST Nkonta
10:15-11:45 Dan ɔtoaso Mienu	Ɛtoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma	Ɛtoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma ST Nkonta	Ɛtoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma	Ɛtoaso Nkonta Adesua Kitiwa Kuo Kitiwa Mboa Baakofoɔ Adwuma ST Nkonta	Akwantuo Woa Wonko Amamere Asoɛɛ Adesua Abusua Dwumadie
11:45-12:45	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	Awia aduane/Ahomigyie	(Kasamu Nsesaɛ nnawotwe biara)
12:45-1:25	Adeyɛ	Gym	Ndwom	Mfidie	
1:25-2:10 Dan ɛtoaso Miensa	Ɛtoaso Nteeso Adesua	Ɛtoaso Nteeso Adesua	Ɛtoaso Nteeso Adesua	Ɛtoaso Nteeso Adesua	
2:10-2:30	Ɛntoaso Akenkan Dede / Akyɔrwotoho / Kasa a Yede Kaho wɔ Brɔfo anaa Spania kasa mu	Ɛntoaso Akenkan Dede / Akyɔrwotoho / Kasa a Yede Kaho wɔ Brɔfo anaa Spania kasa mu	Ɛntoaso Akenkan Dede / Akyɔrwotoho / Kasa a Yede Kaho wɔ Brɔfo anaa Spania kasa mu	Ɛntoaso Akenkan Dede / Akyɔrwotoho / Kasa a Yede Kaho wɔ Brɔfo anaa Spania kasa mu	

Ahyɛda nhyehyɛɛ ma adesua afri beaɛɛ ahodoɔ nkonimdie ma mfinfini sukuu bi ne:

- Fa wo ani to klass binom so dabiliaa
- Daada adesua ɛtoaso ɛna nia ɔntoaso
- Taa be hwe ma ɛyɔ twaka ɛna asetena-atenka adesua mɔnɔn
- Nhyehyɛɛ a ye ka toho
- Nkitahodie a etaa kɔso wɔ kyerekyerɛfo ɛna sukuufo ntem
- Mboa ma kyerekyerɛfo nkabom ɛna nhyehyɛɛ mberɛ

MFATOHO Mfinfini Sukuu mberε nhyehyεε

<u>Mberε</u>	<u>Dwowada</u>	<u>Benada</u>	<u>Wukuada</u>	<u>Yawada</u>	<u>Fiada</u>
9:00 - 9:15	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu Mpotem Dan- Mberε Yede Akaho
9:30 - 10:30	Mberε 1 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 2 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 1 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 2 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	
10:30 - 11:00	Ahomigyie & Baakofo Adwuma Mberε				Etoaso adesua εna Dwumadie Mberε
11:00 - 12:00	Mberε 3 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 4 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 3 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 4 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asoεε Adesua
12:00 - 12:30	Awia aduane ahomigyie				
12:30 - 1:30	Mberε 5 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 6 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 5 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 6 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	<u>Etoaso adesua εna Dwumadie Mberε</u>
1:30 - 1:45	Ahomigyie				Akwantuo Woa Wonko
1:45 - 2:45	Mberε 7 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε	Mberε 7 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	<u>Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε</u>	<u>Amamerε Asoεε Adesua</u>
2:45 - 3:30	<u>Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε</u>				
3:30 - 4:10	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Activate Window

Mfinfini Sukuu SEI - MFATOHO mberε nhyehyεε ma ELs wε EPL1&2

<u>Mberε</u>	<u>Dwowada</u>	<u>Benada</u>	<u>Wukuada</u>	<u>Yawada</u>	<u>Fiada</u>
9:00-9:15	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu Mpotem Dan- Mberε Yede Akaho
9:30-10:30	Mberε 1: ESL Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 2: ESL Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 1: ESL Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 2: ESL Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	
10:30-11:00	Ahomigyie & Baakofo Adwuma Mberε				Etoaso ESL Adesua Yede Akaho
11:00-12:00	Mberε 3 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 4 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 3 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 4 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	
12:00-12:30	Awia aduane ahomigyie				
12:30-1:30	Mberε 5 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 6 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 5 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 6 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Etoaso adesua εna Dwumadie Mberε
1:30-1:45	Ahomigyie				
1:45-2:45	Mberε 7 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε	Mberε 7 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε	Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asoεε Adesua
2:45-3:30	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε				
3:30- 4:10	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	<u>Mboa mberε</u>	Activate Window

Mfinfini Sukuu SEI - MFATOHU mberε nhyehyεe ma ELs wα EPL 3&5

Mberε	Dwowaɗa	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
9:00-9:15	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu Mpatem Dan- Mberε Yεde Akaho
9:30-10:30	Mberε 1 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 2 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 1 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 2 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	
10:30-11:00	Ahomigyie & Baakofo Adwuma Mberε				Etoaso ESL Adesua Yεde Akoho
11:00-12:00	Mberε 3: ESL Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 4 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 3: ESL Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 4 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	
12:00-12:30	Awia aduane ahomigyie				
12:30-1:30	Mberε 5 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 6 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 5 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Mberε 6 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Etoaso adesua εna Dwumadie Mberε Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asooεε Adesua
1:30-1:45	Ahomigyie				
1:45-2:45	Mberε 7 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε	Mberε 7 Etoaso Mberε & Adwuma Mberε	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε	
2:45-3:30	Nkabom εna Baakofo Adwuma Mberε				
3:30- 4:10	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Activate Window

Ahyεda nhyehyεe ma adesua afri beaεε ahodoε nkonimdie ma ntoaso sukuu bi ne:

- Klass mberε tenten εna mberε kakraa da baako biara sεdea adwene nyinaa bε ko adesua so
- Sukuuni de ne ho hyε mu dabiaa εma no nkεanim beaεε ho kwan, εgyie mienu, adwuma mfidie nhomasua, εna adwuma akwanya
- Sukuu ku neho wα mberε a yεde ama mberε a εbεso mienu ma akεanim klas εna nsaano adwuma klass (*mberε 6 & 7 nkaho, a yεde asihε ama Kolege Ntem & Mberima 100 ko Kolege Dwumadie*)
- Nneεma εbε wα klasumu ne bi ne akwanya ma akwanyere εna mberε a yeatwe mu ma adesua εna ye bε ano wα ntoasoε mu
- Kyerekyere de n'ani beto sukuuni nkεsoε so wα adesua mberε tenten mu sε ntese ye adwuma εna wa san akwere biom bebia ahia
- Dabia akwanya ma sukuufo de nya mboa fri kyerekyerefo hε εna adwumayεfo a εmop ma mboa ho
- Sukuu pε mboa mberε

Ntoaso Sukuu Sukuuni Mberε Nhyehyε

Mberε	Dwowa	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
7:20 - 8:35 (sima 75)	Mberε 1	Klass a Dde neho Adwuma	Mberε 1	Klass a Dde neho Adwuma	Klass a Dde neho Adwuma/Dwumadie Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asooεε Adesua
8:35 - 8:50 (sima 10)	Asinko/Klass Kradoyε		Asinko/Klass Kradoyε		
8:50 - 10:05 (sima 75)	Mberε 2	Mberε 4	Mberε 2	Mberε 4	
10:05 - 10:35 (sima 30)	Klass a Dde neho Adwuma	Klass a Dde neho Adwuma	Klass a Dde neho Adwuma	Klass a Dde neho Adwuma	
10:35 - 11:05 (sima 30)	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	
11:05 - 12:20 (sima 75)	Mberε 3	Mberε 5	Mberε 3	Mberε 5	
12:20 - 12:28 (sima 8)	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	
12:28 - 1:43 (sima 75)	Mberε 6	Mberε 7	Mberε 6	Mberε 7	
1:45 - 2:20 (sima 40)	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Worcester Mfideidwuma Ntoaso Sukuu Sukuuni Mberε

Mberε	Dwowa	Benada	NhyehyWukuadaεε	Yawada	Fiada
7:20 - 8:35 (sima 75)	Mberε 1/9	Mberε 4/12	Mberε 1/9	Mberε 4/12	Klass a Dde neho Adwuma/Dwumadie
8:35 - 8:50 (sima 10)	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	
8:50 - 10:05 (sima 75)	Mberε 2/10	Mberε 5/13	Mberε 2/10	Mberε 5/13	
10:05 - 10:35 (sima 30)	Baakofoε Adwuma	Baakofoε Adwuma	Baakofoε Adwuma	Baakofoε Adwuma	
10:35 - 11:05 (sima 30)	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	
11:05 - 12:20 (sima 75)	Mberε 3/11	Mberε 6/14	Mberε 3/11	Mberε 6/14	
12:20 - 12:28 (sima 8)	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	
12:28 - 1:43 (sima 75)	Mberε 8/16	Mberε 7/15	Mberε 8/16	Mberε 7/15	
1:45 - 2:20 (sima 40)	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Ntoaso Sukuu SEI - MFATOHO mberε nhyehyε ma ELs wα PL 1&2

Mberε	Dwowa	Benada	EWukuada	Yawada	Fiada
7:20 - 8:35 (sima 75)	Mberε 1: ESL	Klass a Ɔde neho Adwuma	Mberε 1: ESL	Klass a Ɔde neho Adwuma	Entoaso ESL Adesua Yzde Akoho
8:35 - 8:50 (sima 10)	Asinko/Klass Kradoyε		Asinko/Klass Kradoyε		
8:50 - 10:05 (sima 75)	Mberε 2	Mberε 4: ESL	Mberε 2	Mberε 4: ESL	
10:05 - 10:35 (sima 30)	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma/Dwumadie Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asozε Adesua
10:35 - 11:05 (sima 30)	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	
11:05 - 12:20 (sima 75)	Mberε 3	Mberε 5	Mberε 3	Mberε 5	
12:20 - 12:28 (sima 8)	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	
12:28 - 1:43 (sima 75)	Mberε 6	Mberε 7	Mberε 6	Mberε 7	
1:45 - 2:20 (sima 40)	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Ntoaso Sukuu SEI - MFATOHO mberε nhyehyε ma ELs wα PL 3&5

Mberε	Dwowa	Benada	EWukuada	Yawada	Fiada
7:20 - 8:35 (sima 75)	Mberε 1	Klass a Ɔde neho Adwuma	Mberε 1	Klass a Ɔde neho Adwuma	Entoaso ESL Adesua Yzde Akoho
8:35 - 8:50 (sima 10)	Asinko/Klass Kradoyε		Asinko/Klass Kradoyε		
8:50 - 10:05 (sima 75)	Mberε 2: ESL	Mberε 4	Mberε 2: ESL	Mberε 4	
10:05 - 10:35 (sima 30)	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma/Dwumadie Akwantuo Woa Wonko Amamerε Asozε Adesua
10:35 - 11:05 (sima 30)	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	Awia Aduane	
11:05 - 12:20 (sima 75)	Mberε 3	Mberε 5	Mberε 3	Mberε 5	
12:20 - 12:28 (sima 8)	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	Asinko/Klass Kradoyε	
12:28 - 1:43 (sima 75)	Mberε 6	Mberε 7	Mberε 6	Mberε 7	
1:45 - 2:20 (sima 40)	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Mboa ma Brɔfo Kasa Suafo (ELs) wɔ Ahweso a Yɛaka mu

NNEEMA YɛDE ABOBOM AHWESO

Brɔfo Kasa Adesua (SEI) dwumadie ahweso ɛna kasa mienu dwumadie bɛ wɔ ho ama ELs wɔ Brɔfo Nimdie Mɛnpɛnsɔw (EPL) mɛnpɛnsɔw 1-5. Brɔfo Nkoaa sɛ Kasa ɛtɔso Mienu (ESL) yɛbɛ hyehyɛ akwankyerɛ aka sukuuni no da ho sɛdea ne kasa ahiade te. ESL ɛna akwankyerɛ nneema bɛ wɔ adesua ɛtoaso ɛne nia ɛntoaso mu, sɛ yɛbɛ ma akwanya pii ma nkitahodie kwan bia so, titiriw abaforofo.

Sɛn na ELs nyinaa bɛ ya mboa wɔ saa ahwesɔw mu?

- Toaso ma ESL nhyehyɛ, nkyerekyerɛmu akwankyerɛ a ne mienu yɛ adesua ɛtoaso ɛne nia ɛntoaso.
- Tena mboa-adekyerɛ tesɛ akwankyerɛ to tu kyerekyerɛni nkabom mɛn ɛna begya kasamu ɛna nneema yɛsua wɔ ESL ɛne akwankyerɛ mu.
- Fa animanim akwankyerɛ tu nimdie mɛn ɛna ma akwanya ma nkitahodie.
- Ma sukuufo a ɔhia mboa na ta kɔ hwɛ kyerekyerɛni no.
- Ma ahyɛda adesua suahunu de tu kasa mɛn: ka sukuufo bom, nkuo kitiwa, apps a ɛkyi nne ma kasa adesua ɛna klass a yea hyia atohɔ deda.
- Tu EL abusua nkitahodie wɔ akenkan, akyrɔw, ɛma kasa dwumadie mu.
- Ma sukuufo ɛna abusuafo mfidie ho mboa sɛ ahia a.
- Boaboa sukuufo ano yie sɛdea ɛbɛ tu akwankterɛ mberɛ mɛn.
- Woo ma kyerekyerɛfo PD papa ɛna nhyehyɛ fa adesua afri beaɛ ahodoɔ ma ELs ho.
- Nya ELLEVATION Dmano mpagya wo nhwehwɛmu ɛna akwankyerɛ anamɔntuo a ɛbɛɔ boa akwankyerɛ nneema.

Ɛka nia yɛa bobɔ neho no, yɛbɛ trɛ yɛn mboa mu na yɛde nsusue ma ELs nkuo; SLIFE sukuufo, ELs a ɔmo wɔ beaɛ ahodoɔ (sukuufo a ɔmo didɛm a yɛde ɔm0 ato klass foforo mu a yɛma ɔmo adesua ɛna asetɛnamu atinka adesua ahide), ɛna ELs a ɔmo wɔ EPL 1 ɛna 2 mɛnpɛnsɔw.

- Yɛbɛ ma sukuufo animanim akwankyerɛ pii (nna 4 ma animanim ɛna nna 1 ma adesua afri beaɛ ahodoɔ a ne akwankyerɛ ntoaso).
- Wɔ animanim nna bi so no, sukuufo nya ESL nkoaa akwankyerɛ sɛdea ɔmo EPL mɛnpɛnsɔw tesɛ. Yɛde akwankyerɛ ma adesua nneema foforo bɛ toto yie wɔ animanim nna so.
- Yɛde nsusue adesua nso bɛdi dwuma, intanɛt so adesua beaɛ a ɛboa kasa ɛna kasamu nimdie, sɛ mboa yɛde akaho ama adesua ɛntoaso.
- Kyerekyerɛfo bɛma ankorankoran mboa sɛdea ehia.
- Abrea yɛ gye sukuufo a ɔmo twatoɔ a ɔmp ka adesua yɛde abobom ho no tomu ne abusuafo a,

endee yede yen ho besi mbeaee/danmu ma animanim adesua so. Ye be siso ena atoto adwumaye ne akwantwa ahiade yie. Hyehye yie na yebe ye mberε soronko ne afeda ena ndonhwre.

BEAEE

SEI dwumadie ahweso ena kasa mienu dwumadie be wo ho ama ELs nyinaa wo EPL mpenpenso 1-5. ESL Nkoa na yebe hyehye akwankyerε aka sukuuni no da ho sεdea ne kasa ahiade te. ESL ena akwankyerε beye adesua etoaso nna anan nnawotwe biara ena nia entoasoda baako nnawotwe biara de atu adesua akwanya mpɔn ena akwanya ma nkitahodie titiriw ma abaforofo.

Sen na ELs nyinaa be ya mboa wo saa ahwesoo mu?

- Toaso ma ESL nyehyee, nkyerekyerεmu akwankyerε adesua etoaso nna anan nnawotwe biara ena nia entoaso da baako nnawotwe biara.
- Tena mboa-adekyere tere akwankyerε to tu kyerekyerεni nkabom mpɔn ena begya kasamu ena nneema yesua wo ESL ene akwankyerε mu.
- Fa animanim akwankyerε tu nimdie mpɔn ena ma akwanya ma nkitahodie.
- Ma akwanya etoaso ma EL Ahyeasie (skuufo wo EPL 1 & 2).
- Ma sukuufo a chia mboa na ta ko hwe kyerekyerεni no.
- Ma ahyeda adesua suahunu de tu kasa mpɔn: ka sukuufo bom, nkuo kitiwa, apps a ekyi nne ma kasa adesua ena klass a yea hyia atoho deda.
- Tu EL abusua nkitahodie wo akenkan, akyrɔw, εma kasa dwumadie mu.
- Ma sukuufo ena abusafo mfidie ho mboa se ahia a.
- Boaboa sukuufo ano yie sεdea ebe tu akwanktere mberε mpɔn.
- Ma adwene mu adesua nwoho mma abaforofo ena ELs wo EPL 1 & 2, intanet so adesua beaee a εboa kasa ena kasa nimdie.
- Woo ma kyerekyerεfo PD papa ena nyehyee fa adesua afri beaee ahodoɔ ma ELs ho.
- Nya ELLEVATION Dmano mpagya wo nhwehwεmu ena akwankyerε anamontuo a εbeo boa akwankyerε nneema.

εka nia yea bobo neho no, yebe tre yen mboa mu na yede nsusue ma ELs nkuo: sukuufo a omo Nhomasua sua anaa Nhomsua Yea Twetwamu (SLIFE) sukuufo, ELs a omo wo beaee ahodoɔ (sukuufo a omo didem a yede omo ato klass foforo mu a yema omo adesua ena asetenamu atinka adesua ahide), ena ELs a omo wo EPL 1 ena 2 mpenpe.

- Yebe ma sukuufo adesua etoaso nna 4 akwankyerε ena nia entoaso da 1 akwankyerε.
- Sukuufo be nya ESL mberε nkoa akwankyerε sεdea omo ahiade tee. Yede akwankyerε ma adesua nneem foforo be toto yie damu ne nyinaa.
- Nkabom pii a εda kyerekyerεfo ena ESL kyerekyerε ntem no, nnee titiriw kyerekyerεfo, nhomasua soronko kyerekyerεfo, ena ndwuma foforo a yebe ma de aboa.

- Yede nsusue adesua nso bedi dwuma, intanet so adesua beaee a eboa kasa ena kasamu nimdie, se mboa yede akaho ama adesua entoaso.
- Kyerekyerefo bema ankorankoran mboa sedge ehia.
- Kyerekyerefo beba abehwe sukuufo de ahwe se adesua eko so ena ahiade fofro a ewo ho yea ye.

Mboa ma sukuufo a omo didem (SWD) wo ahweso a yaka

Efa akwankyerere anamotuo a yea hyehye fri Asoee ,a Mfitiasie ena Mfinini Nhomasua (DESE) ho no, sukuu mansini no be hwe se nia ewo se yeye ma sukuufo a yea kyrw agu omo Akorankoran Nhomasua Nhyehyee (IEPs) mu no nfa ho nia osua seisei abrea ogusooa redi nia ehia ma apomuden ena bambu.

DESE akwankyerere asi mansini no se ofa animanim akwankyerere ndi kuo mienu sykuufo: mbotofowa sukuufo, ena sukuuni a odi dem. Worcester Aban Sukuu de sukuufo a omo didem nyinaa na asi omo aniso. Eno nti eye yen botae se yeye nia yebe tumi biara ama animanim akwankuerere aso sukuufo nyinaa omo didem so. Se sukuufo foforo ka adesua a yede abobom anaa adesua afri beaee ahodo ho na se amansan apomuden seisei maho kwan a, mansini no hyehyee dan no edi se ema sukuufo nyinaa omo didem animanim ko pim nna anan nnawotwe biara ne adesua afri beaee da baako Nkyekyem anan 1 akyi. (Ye sre hwe "Mansini mboa ahodo ma Nkuo B & C sukuufo ena sukuufo ewo Kuo C animanim Adesua mu" ma nsem pii).

Manisini no botae ne se ebe ma sukuufo a omo didem adesua ahodwo tenabea mu wo tenabea a yen si o kwan. Ewo se sukuufo a omo didem nya ndwumaye a yea si so wo omo IEP mu sedge omo ahiade mpenpenso tee. Yen sesa IEP nomu nfa sesa ndwumadie ye de3 ma enam DESE akwankyerere so. Awofu/hwefo nas beka IEP a yeabo ano ndwuma yede ma se ahwesoo noma akwankyerere sesa ma abofra noa.

Animanim adesua ma nnipa soronko bi nom:

Sukuufo soronko binom tese nia omo wo mbotofowaa sukuu ko nfee mu no, ena sukuufo a omo didem ena/anaa Brofo Suafo a omo di 75% ma omo nna wo klass foforo mu be hia animanim adesua de ahwe omo ankorankoran adesua ahiade. Yede akwankyerere ayeaye no soronko sedge yehye no wo sukuuni IEP so de hwe se Sukuufo nyinaa omo didem (SWD) ena omo kyerekyerereni eyee adwuma ena/anaa adwumayefo ema nia omo betumi, na omo de nkosoo ena mpenpensoo edi dwuma sendwuma no ho hia abea yee si apomuden ena bambu nhyehyee so.

Sen na SWD nya mboa wo ahweso yi mu:

Animanim adesua mu no, a yebe ye Nkyekyemu anan 1 akyi no, nia ebe kaho ne se yen nfa sukuufo kuo mbom sedge obia benya ndwuma ese wo ne tenabra mu. Wei bi ne, yebe ma ndwuma fa yede-pue ho wo sukuuni no klassmu sedge etee biara.

Mansini no nso teasee se awofo/hwefo ma sukuufo a omo ho nnye den ho beye omo den se omo de omo mba beko sukuu saa mberere yi mu. Se anusua bi fa adesua afri beaee ahodoj nkoa a, anaa se oman anaa mpotem mmra bi si no se sukuufo nyinaa nsuade enfri fie dea, endee sukuu ne mansini no nsiesie omo ho so omo se omo be di dwuma afa "Akwankyerere ena Ndwuma" mu sedge ebe si ako no na yea kyrw agu sukuuni no IEP so.

Saa Nhomasua Soronko Asojee no de ne ho asi ho se ome sukuu ena abusuafo be di nkomo afa ndwumaye ho ma omo a omo ka adesua sfri beae ahodoj ho, adesua yede abobom anaa animanim adesua ho sedge wobere tumi anya SWD ndwumaye a etoaso a mmara hwe no se yen gye ho Hwee Niaese Anam Nhomasua (FAPE).

De hwe se asanko sukuu dimu no, eye titiriw se wobere hwe yen sukuufo a omo didem no nso be tumi anya ahokyerere wo asinko ena/anaa nyehere ne ho. Nhoma soronko adwumayefo eeye adwuma de ahwe se asiko be koyie ama sukuufo aho omo adesua beaee fofro yie, sedge yea nyehere nneema. Awofo beba aba hwe be boa ama sukuufo nkitahodie ena nkomodie wo awofo na sukuu adwumayefo ntem akaso.

Ewo DESE akwankyerere mu no, mansini no be ma ntetee akaho ama nhomasuafo a omo de mboa bema sukuufo a omo didem a omo de ahobambo nneema omo be hia, ekaho no ntaadee wo wiea ye to gu ena akata anim saa nso na anamotyo de hwe entre, ahomambo ena Ayemnyehere Anosie Asojee (CPI) anamotn. Mansini no asan bue nyehere no be hwe apomude ena ahobambo nneema ahia ma nnipa omo didem.

Adesua Yede Abobom Ahweso ena Nhomasua Soronko Ndwumaye

Yebe ma akwankyerere ena adwuma wo adesua yede abobom ahweso ho ne animanim ena adesua afri beaee ahodoj. Sukuu no be hwe no yie se nyehere eto akwan mu a atweho a ahia ma nhomasuafo soronko ena ndwuma ekaho adwumayefo a omo klassmu da ne nyinaa tumi de ma sukuufo a omp didem ndwumadie omo hia.

Nhomasua Soronko Asojee no ne sukuu be di dwuma de atu lassmu adwuma mpotn ena ndwuma ma sukuufo a yea nyehere sedge omo be toaso any adwumaye sedge sukuufo no IEP tee wo tenabea yen si omp kwan. Nhomasua Soronko ena ndwumayefo be nyehere ndwuma sedge cho nka obia ena omo besi ho kwan se omo ndwumadie nbe hyia adwumayefo dee woklassmu anaa atenabea.

Sen na SWD nya mboa wo ahweso yi mu?

- IEP akwankyerere soronko a yea nyehere (SDI) yede be di dwuma sedge sukuuni no IEP a w'atim so na w'agye atum ne so
- Ewo se kyerekyerefo ma Ahiade Soronko nkaho ena ahonyadie ndwuma hwe se ne

nhomasua baatan kyerekyerefo kabom de toto nyehyeye a ema akwankyerɛ soronko yie, nsesaɛɛ ɛna ndwumayɛ sɛdea yea kyrɔw agu nkraata mu wɔ SWD IEP.

- Ndwuma ɛkaho ma SWD no bɛ da nso mam saa ahweso yi ɛnam sɛdea nyehyɛ no tee ma mberɛ no wɔ mpenpensoɔ biara. Nanso, ndwuma a yede ma no ɛwɔ sɛ IEP dwuma ka ho ɛna akwan ma nkɔsoɔ a yen ani kɔ ho ma sukuufo adesua ɛna/anaa ɔmo ahiade beaɛɛ.
- Sɛ nhomasuafo anaa adwumayɛfo no ntumi nma nhomasua soronko adwumayɛ a ɔmo ntwe ɔmo ho nkɔ akyi a ɛna nnye adwuma nka to adwumayeni foforo klassmu anaa tenabea, saa adwumayɛfoɔ yi de ɔmo adwuma bɛ kɔ beaɛɛ a wowɔ, ɛna/anaa aduyɛ fa sukuu dideo so.
- Intanɛti so dwumadie (tesɛ., akorankoran dwumadie ayɛa kyrɔw) yede beyɛ adwuma de atu akwankyerɛ mpon.
- Yɛka adesua ɛtoaso ɛna nia ɛnatoaso fra ɛbi ne sene ma adesua.
- ɛtaasi, wotumi bɛhwɛ abrea dwumadie ɛɛkɔso de boa twaka ma abusua nkitahodie.
- Asetenamɛ Atinka Adesua (SEL) yɛbɛ ma sukuufo ɛna abusua mboa a ɛhwɛ ahonyadɛɛ ɛna abamu.
- Nhomasua Soronko kyerekyerefo, nimdiefo ɛna adwumayɛfo bɛma ɔfis mberɛ ama awofo ɛna sukuufo.

Adesua afri Beaeɛ Ahodoɔ Ahweso ɛna Nhomasua Soronko Ndwumayɛ

Wɔ adesua afri beaɛɛ mu no, yɛbɛ ma sukuuni biara ndwumayɛ soronko a yea hyehyɛ wɔ ne Akorankoran Nhomasua Nyehyɛɛ mu (IEP) sɛdes yɛ de asi ho ama adwumayɛ soronko. Sukuu panyin ɛna adwumayɛfo bɛ kyere sɛdea ndwumayɛ no bɛsi akɔ. Nkɔmɔdie a ɛɛkɔso ne abusua no bi bɛ hwɛ ama mboa atoaso de atu sukuuni no nkitahodie mpon. Nhomasua Soronko no bɛ hyehyɛ mberɛ a ɛbɛ tu IEP boate adwuma mpon. Yɛbɛ hwɛ sukuuni biara IEP de ahwɛ mpen dodoɔ a onya ndwumayɛ soronko. Nsosoneɛ bɛ da adwumayɛ ne mu ɛbi beyɛ kuo kɛsɛ, kuo kitiwa anaa 1:1.

Yɛn sɛsa IEP anaa yen sɛsa no ma ɛna adesua afri beaɛɛ nfa. Yɛ srɛ kae sɛ sukuuni biara dwuma a yɛmma ne akoranakoran botae nnye pɛ ɛna ɛho nsusue a yeak si so wɔ IEP mu.

Sɛn na SWD nya mboa wɔ ahweso yi mu?

- SWD bɛ wɔ mfidie a ɛhwɛ ma wonsa ka ɛna mansini no ne abusuafo bɛ di nkɔmɔ afa ɔmo intanɛt ahiade ho.
- IEP akwankyerɛ soronko a yea hyehyɛ yede bɛ di dwuma sɛdea sukuuni no IEP a w'atim

so na w'agye atum ne so.

- Ewo se kyerekyerefo ma Ahiade Soronko nkaho ena ahonyadie ndwuma hwe se ne nhomasua baatan kyerekyerefo kabom de toto nyehyede a ema akwankyerɛ soronko yie, nsesaee ena mboa sɛdea yea kyrɔw agu nkraata mu wo SWD IEP.
- Ndwuma ekaho ma SWD no be da nso mam saa ahweso yi enam sɛdea nyehyɛ no tee ma mberɛ no wo mpenpensoo biara. Nanso, ndwuma a yede ma no ewo se IEP dwuma ka ho ena akwan ma nkɔso a yen ani ko ho ma sukuufo adesua ena/anaa omo ahiade beaee.
- Se nhomasuafo anaa adwumayefo no ntumi nma nhomasua soronko adwumaye a omo ntwe omo ho nko akyi a ena nnye adwuma nka to adwumayeni foforo klassmu anaa tenabea, saa adwumayefo yi de omo adwuma be ko beaee a wowo, ena/anaa aduye fa so.
- Yebe ma akwankyerɛ a yeaye no soronko (SDI) wo kuo kesemu, kuo kitiwa, anaa 1:1 fa Zoom anaa Teams so.
- Intaneti so dwumadie (tesee, akorankoran dwumadie ayɛa kyrɔw) yede beye adwuma de atu akwankyerɛ mpɔn.
- Yeka adesua etoaso ena nia enatoaso fra ebi ne sene ma adesua.
- Etaasi, wotumi abehwe abrea dwumadie eekɔso de boa twaka ma abusua nkitahodie
- Asetenam Atinka Adesua (SEL) yebe ma sukuufo ena abusua mboa a ehwe ahonyadee ena abamu.
- Nhomasua Soronko kyerekyerefo, nimdiefo ena adwumayefo bema ofis mberɛ ama awofo ena sukuufo.

Akwantwa

Massachusetts Asooee ma Mfitiasie ena Mfinfini Nhomasua (DESE) yi akwantwa ena mbeaee akwankyerɛ bue ye Kitawonsa 22, 2020. Se yebe di DESE akwantwa mmara so no, mansini no be hia se ote nipa dodooso ba beye fa. Abrea yee de anamɔn-6 eto yen klassmu no, yetuim twe yen ho anamɔn-3 wo yen hyen so. Wo DESE mmara mu no, Worcester Aban Sukuu nyehyɛ se ebe toto sa mmara yi esi ho, abrea omo retwen nia ewo se omo ye oman ne ho:

- Yebe susu abusuafo ama mansini akwantwa nyiyimu ho nti.
- Yebe hye sukuuni biara tenabea, na yebe si tenabea no atoho edikan.

- Eni se sukuufo borow baako wo bench so, yee dane fa ma beaee biara, a eboa ma sukuuni no twe ne ho. Mbɔfra omo fri fie baako mu betumi atena abom ena aben omo ho (tese., sukuufo mienu wo bench baako so).
- Mpanyinfoɔ ne sukuufo nyinaa omo fro hyen be hia se omo hye mask.
- Yee bue mfensere a ewo hyen no ho ato ho so mfra be fa mu.
- Eho be hia se abusafo ena hwefo be hwehwe COVID- 19 nsenkyerene anɔpa biara ansaano omo afro hyen no. Se woo hwehwe no be dane COVID- 19 nhwehwemu a edikan anamɔntuo.
- Hyenkafo be nya ntetee de ahwe sukuufo yie se omo be wura mua. Se eba no se sukuufo nom ndane nsenkyerani biara adi a, ena awofo/hweefo noa wo ho de no beko fie no, ye nma omo nfo sukuu hyen no. Se awofo/hweefo nni ho de no beko fie a, yede kwan beto sukuuni no ntem beye anamo nsia fri sukuufo foforo mu ena yee ma no ako ayarehwfo ne ho se ome dru sukuu ne mu pe.
- Obiara ootwen wo hyen gyinabea no hye mask a ekata hwene ema ano abre biara ena ewo se wode anamɔntuo okwan to mo ntem.
- Yee ma sukuufo sanitaiza abrea omo fo na omi si fri hyen ne mu.
- Yee biba hyen no beaee a nsaa ta ko fri yarewa mmoawa ho abrea enam ena yee biba emu nyinaa se owie ne anɔpa ena awie dwumadie a.

Aduane mu Ahoden

Massachusetts Asoee ma Mfitiasie ena Mfinini Nhonasua (DESE) de akwankyerɛ aba fa aduane ho adwuma wo Kitawonsa 22, 2020 ena omo kɔsoa di United States Asoee ma Akwadwuma (USDA) so ma akwankyerɛ ena omo "guw" nyehyee mu ma sukuu afe a eba no. Aduane mu Ahode Asoee be di apomuden nkanfo ena ahomabo nyehyee so ena dwumadie a ewo a ehwe anamɔntuo a yede nua nduane ne ne kyɛ ho.

Skuu aduane a ahoden ahyemu ma na yee ma wo kwan bi so se yede be bre novel corona no asi abrea yee hwe se wonsa beka ndwumaye ahodoɔ a edi boa seisei ena adesua nyehyee. Aduane/nduane a ewo ho nneema yede nua ne nyinaa be fri beaee baako fa akropɔn nemu, yee kan se yee kyekye enam nyehyee so, ena yedi ahobambo nyehyee so fa anamɔntuo ne mu nyinaa: nnee so pepa be taa akɔso, atweho, mask, ena akatanim se ehia.

- Sukuufo a omo wo klassmu be nya anɔpa aduane a omo bedi wo ho ne anamɔn-6 kwan a eda sukuufo nyinaa. ntem Anɔpa aduane ahodoɔ bewo adedibea ho a witumi befa beaeyede nua adune no wo sukuu ne mu.

- Sukuufo a ɔmo wɔ klassmu a ɔmo nne aduane nuabea ena/anaa mframa pa nba dan ne mu yie be didi wɔ klassmu a anamɔn-6 kwan na ebe da sukuufo nyinaa ntem. Awia aduane ahodoɔ yea hyehye ato ho awotumi befa a afri beaee yeye aduane a ɔmo di ahombambo nhyehyee so seisei.
- Sukuufo a ɔmo nni klassmu a ɔmo wɔ nkuo mu wɔ akropɔn afanan bi nom benya anɔpa ena awia aduane a yede fri hyen a ekura adune mu.
- Sukuufo a ɔmo sua ade fri fie no nso benya nna miensa aduane: befa-na- kɔ abrea ɔmo pue afri dan ne mu, beaee a wotumi befa fri ena sukuu, yede ba fie, ena mpɔtem beaee wotumi fa wɔ fri hyen a ede aduane no pa se ebe hia.

Nia ewo ho anaa abi a wonsa beka anamɔntuo be ye adwuma sedea yeye nsesaee wɔ adesua mu fa sukuu afe ne mu nyinaa.

Apomden & Ahobambo

Yee siesie yen Sukuu nom

Massachusetts Asoɔee ma Mfitiasie ena Mfinfini Nhonasua (DESE) de akwankyerɛ aba fa beaee ho adwuma wɔ Kitawonsa 22, 2020. Mansini no de akwankyerɛ no ahye yen nhyehyee mu na ɔde sukuu ahobambo ahodoɔsesisi ho sedea ebe bre ɔhaw a ede bebre yen sukuu adwumayefo na yede ahwe se ahobambo be san aba yen sukuu adrea COVID- 19 dahooa wɔho. Nia edikan no, ye yee Sukuu-kɔ-sukuu "Beaee Anhiade Nsusue." Saa Beaee Ahiade Nsusue botae ne se ebe susu adekyere beaee dodoɔ a ewo sukuu biara ema beaee dodoɔ a eso mu no, efa atwewoho akwankyerɛ a ye timsɔ so de si sukuufo ena adwumayefo yie. Yede mframa mu ahobambo ma hotiw no eba awieye sedea beaee ho mframa mu be tiw, ahobambo ena mframa pa agyina adesuabea no. Yee susu beaee akaho ama ayarehwe adwumayefo sedae ɔmo be tumi ate sukuufo a ɔmo yare afri nkae neho, ena wɔde ahwe sukuuni anaa adwumayeni bi se neho nfa noa.

Nsusue ma Mframa mu Haw

Mmoawaa afri humie mu ba ena nia ye fre no "aerosols" nam mframa mu na eno na ema COVID- 19 yarewa no tre. Mframa Hyew & Mframa Adwo (HVAC) nhyehyee ye nia yeaye se mframa pa be ba dan ndan mu. Mansini no ehwe ndan a ebe tumi ama mframa a afri apɔten aba dan ne mu (a enam mframa mfidie mu anaa nia ebo fa). Wɔ mansini no mu no, adan 44% mfram a ɔmo hya no fri apɔten, adan 33% mframa nam mfidiemu kakraa bi (tumi a ema mframa fri apɔten ba dan mu a enhia mfidie ano ye den

biara), ena adan 23% de Mfidie ne eye HVAC. Akwan ahodoṣ tесе ionization mfidie, HEPA filta, ena Window box fan na amamfoṣ esusu eno de boa ma mframa pa ba dan mu.

Mansini no de Tebea Apomuden ena Ahobambo ena HVAC na ɔde eboa mansini no fa beaee nhyehyee ena mpuntuo ho.

Ahobambo Ntaadee (PPE) Kradoye

WPS Nsa aka ahonyadie a boa abo yen sukuufo ena adwumayefo apomuden ho ban.

Nneema nom bi ne: fes mask, fes shield, google, akata nsa, ntaade, han sanitaiza, samina, sani-wipe, ena tihyew, yede Plexiglass ahye beaee ahia de abre yarewa mmoawa ano asi.

- **Mask ye ade titiriw a ahia paa de bre COVID- 19 ano asi.** Ewo se sukuufo nyinaa (gyinabea 2-12) ena adwumayefo hye mask a yede ntoma aye a ekata ano ena hwene nyinaa. Ye hye sukuufo a omo nnyin ye se omo be hye mask no. Yebe yi sukuufo a omo wo yaree, asu, anaa ohaw foforo bi a ontumi nhye mask no afri saa nhyehye no mu. Ewo se obiaa hye mask no wo sukuu huen ne mu. Ebe awofa asedie se omo be ma mbofra no fes mask; sukuu no be wo bi.
- **Nsa hohorow ye titiriw paa.** Ye hye sukuufo ena adwumayefo se omo befa nsa hohorow ato omo ho so (se wo hohorow anaa sanitaizi) se wobe dru sukuu ne mua, ansaana wobe didi, ansaana anaa wooyi wo mask, se wo ko gya wo nan wie a, se wop waw anaa hwinsi, ena ansaana wobe pon.
- **Wo twe wo hoa ebre ntem soa wobe tumi anya yaree no asi.** Sesea wotumi nya COVID-19 fa mframa mu no, wode kwan to wonw afofro ntem mua ebe boa ama wonya yaree no. Wo klassmu a obia hye mask no, wo hia anamon nsia ama no ada sukuufo ena adwumayefo ntem.
- **Kuo/tenabea ye ahye mo.** Sukuufo a ye ahyehye omo agu kuo/klassmu ena kuo foforo mu boa bre yarewa no nya asi. Tenabea ye ahye ho hia paa esanse eboa tete ntem wo kuo mu a ebre yaree no asi. Tenabea ye hye nso betumi aboa aye adiakyre.

Sukuu Bambo Nhyehyee

Yen botae paa ne se wobe san ako sukuu ahobambo mu. Seda CDC ena DESE akanfo no, nsem fa ahomabambo nhyehyee na yede asisi ho.

Dwumadie	Dwumadie beaee	Nsohwe Nsunsuansoo	Atiwoho
Nnipa no nkyre nsenkyerene	<p>Sɛ nipa bi nkyre nsenkyerɛni biara wɔ fie a, ɔmo ntena fie na yen sɔ ɔmo nhwe.</p> <p>Sɛ sukuuni bi a ɔwɔ hyen ne mu nkyre nsenkyerɛni a, ewɔ sɛ ɔhye mask no na ɔndi nhyehyee sɔ twe ne ho. Ayarehwɛfo no bɛ hyia sukuuni ena ewɔ sɛ ɔtwen wɔ ayaresabea no kɔpim sɛ ɔbɛ kɔ fie. Nma ɔmo nfro hyen no nkɔ fie. Sɛ adwumayɛni bi nkyre nsenkyerɛni wɔ sukuu a, ɔmo bɛ obi nfa ɔmo adwuma nhye ne nsa na ɔmo nkɔ fie.</p>	Nipa ɔwɔ yaree no	San kɔ sukuu sɛ wo nkyre nsenkyerɛni donhwre 24
		Nipa ɔnni yaree no	Tena fie (agye sɛ woo kɔ gyi ayarehwɛ), fa wo ani si nsenkyerɛni sɔ, ma sukuu no, ɔmo a ɔmo bɛn wo aso nte, boa sukuu no ma ɔmo nhwehwɛ nnipa ɔmo bɛn woa ɔmo bɛɔ=tumi anya yaree no bi, sɛ bagua ma apomuden anaa MA Dwumayɛkuo Nkabomfo frɛ woa fa wo ahomatorofo no. Nnipa dodoɔ a ɔmo yaree no ano nnye den bɛ tena fie na ɔnte ne ho bɛye nna 10 ena nna 3 a wo nya atridii biara ena woo nya ahotɔ wo nsenkyerɛni a na wonya mu.
		Nnipa a ɔmo nnye nsɔhwe	Tena fie na te wo ho nna 14 fri da wonya nsenkyerɛni
Nia wanya COVID- 19 no de bɛma nia onyaa bi	Sɛ obi wɔ fie asuade a etumi ba no sɛ ɔne obi a ɔwɔ COVID- 19 ahyia, ɔmo ntena fie na yen sɔ ɔmo nhwe nna 4 anaa 5 da ɔmo ne nipa no nhyia.	Nipa ɔwɔ yaree no	San kɔ sukuu, sɛ wo nkyre nsenkyerɛni donhwre 24

<p>Sε obi wɔ fie asuade a etumi ba no sε ɔne obi a ɔwɔ COVID- 19 ahyia, ɔmo nhyε mask damu ne nyinaa aka no (εka K-1 sukuufo) εna ɔndi hyehyεε so. Nma ɔmo nfo hyεn no nfa nkɔ fie. Ma ɔmo ntena fie na yεn nso ne nhwε nna 4 anaa 5 fri mberε a onya yareε.</p>	<p>Nipa ɔnni yareε no</p>	<p>Tena fie (agye sε woo kɔ gyi ayarehwε), fa wo ani si nsenkyerεni so, ma sukuu no, ɔmo a ɔmo bεn wo aso nte, boa sukuu no ma ɔmo nhwehwε nnipa ɔmo bεn woa ɔmo bεɔ=tumi anya yareε no bi, sε bagua ma apomuden anaa MA Dwumayεkuo Nkabomfo frε woa fa wo ahomatorofo no. Nnipa dodoɔ a ɔmo yareε no ano nnyε den bε tena fie na ɔnte ne ho bεyε nna 10 εna nna 3 a wo nya atridii biara εna woo nya ahoɔ wɔ nsenkyerεni a na wonya mu.</p>
	<p>Nnipa a ɔmo nnyε nsɔhwε</p>	<p>Tena fie na te wo ho tena nna 14 fri da wonya nsenkyerεni</p>

Sukuuni Mboa

Worcester Aban Sukuu (WPS) no bεkɔ so ama Amansan εna Abamu Mpenpensoɔ de aboa Asetena Atinka Adesua (SEL) ahiade nyinaa ma sukuufo. Wei bεgya sukuufo ahokeka ma adesua na εboa bre ayεnhyehyεε ano asi ma adesua tenabeaεε ma obia.

Mpenpensoɔ ma Nkaho Mboa Gynabea

Mpenpensoo 1 Mboa

Sukuufo hia Mbereso mboa kaho ma yiedie

Mboa mafo

- Klassmu Kyerekyerεfo
- Agyinayie Fotufo
- Sukuu Adwenemu Druyεfo
- Wraparound Akwakerεfo
- Sukuu Hwεfo
- Botae Akwankyerε Akwakerεfo
- Akwankyerε Boafo
- Adwumayε Mafo a Ekaho
- Ayarehwεfo

Mfatoho ma Mboa

- SEL Ahwe
- Akwankyerε Fotufo Ahwe
- Nkaebε Dwuro
- Anamεn Nkaεε
- Kuo Nkitowa Akwankyerε nsonsoniε damu
- Adesua Afri Beaeε Ahodoε Nhyehyεε ● Ayarehwe

Mpenpensoo 2 Mboa

Sukuu hia mboa dabia kaho ma Yiedi

Mboa mafo

- Klassmu Kyerekyerεni
- Agyinayie Fotufo
- Sukuu Adwenemu Druyεfo
- Wraparound Akwakerεfo
- Sukuu Hwεfo
- Botae Akwankyerε Akwakerεfo
- Akwankyerε Boafo
- Ayarehwεfo

- Kuo Nkitiwa Akwankyerε Yεma Ntεm
- Asankyerε
- RTI Kuo
- Daada Mboaboano/Adesua Adeyε mboa
- Ayarehwe

Μπρεπενσοῦ 3 Μβοα

Sukuufo hia mberē ma akwankyerē soronko ma yiedie

Mboā mafo

- Klassmu Kyerēkyerēfo
- ESL Kyerēkyerēfo
- SPED Kyerēkyerēfo
- Akwankyerē Boafo
- Adwumayē Mafo a Ekaho
- Suban Apomuden Nimdiefo
- Subanmu Nimdiefo
- BCBA

Mfatoho ma Mboā

- Brōfo Kasa Mputuo
- Adesua Soronko Akwankyerē
- Kuo Nkitiwa Akwankyerē Yema Ntēm
- Asetenamu Atinka Mboā Soronko
- RTI Kuo

Μπρεπενσοῦ 4 Μβοα

Sukuufo hia mberē ma akwankyerē soronko a edōso ma yiedie

Mboā mafo

- Klassmu Kyerēkyerēfo
- ESL Kyerēkyerēfo
- SpED Kyerēkyerēfo
- Akwankyerē Boafo
- Adwumayē Mafo a Ekaho
- Suban Apomuden Nimdiefo
- Subanmu Nimdiefo
- BCBA
- Akwankyerē Boafo

Mfatoho ma Mboā

- Brōfo Kasa Mputuo
- Adesua Soronko Akwankyerē
- Asetenamu Atinka Mboā Soronko
- Akoranakoran Kuo Nkitiwa Akwankyerē

Mpɛnpɛnsɔ 5 Mboa

Sukuufo hia Akwankyere soronko ɛna anikɔho/mboa ma yiedie

Mboa mafo

- Klassmu Kyerekyerɛfo
- ESL Kyerekyerɛfo
- SpED Kyerekyerɛfo
- Akwankyere Boafo
- Adwumayɛ Mafo a Ekaho
- Suban Apomuden Nimdiefo
- Subanmu Nimdiefo
- BCBA's
- Akwankyere Boafo
- LPNs

Mfatoho ma Mboa

- Brofo Kasa Mputuo
- Adesua Soronko Akwankyere
- Asestenamu Atinka Mboa Soronko
- Akoranakoran Kuo Nkitiwa Akwankyere
- 1:1 Akwankyere Mboa
- Ayaresa Mboa

WPS no beko so ahwe adwumakuo ɛna twaka na nhyehyɛ miensa: 1. fahodie ɛna nipaduaho ɛna atinka bambɔ, 2. pɛyɛ ɛna trenee, ɛna 3. ahohwesɔ.

Nhyehyɛ mberɛ amamerɛ-yɛ sɛ sukuu sa bue bion. Sukuu nna, \ adesua afri beaɛɛ anaa aninanim, de mpɛtem adansie dwumadie be hyɛ asieɛkaho ne klass nhyiamubea, anɔpa nhyiamu ɛna mfutuo mberɛ.

Mboa ɛtoano bi ne:

Tier 1 - Awiase Nyinaa

- Nia wobɛ hunu sɛ nhomasuafo ɛyɛ de aboa abusuafo;
- Nhwehwɛmu ɛna adwumayɛfo nsatofrɛ ma woho ahyɛnsodie sukuufo ɛna abusua ahiade; aduane, Bambɔ, Dan anaa apomuden dadwene;
- Si kwan mienu so ne abusuafo ndi nkitahodie sɛ hokafo a mode amamerɛ ɛna kasamu ntiasie anoyie di dwuma;
- Yɛ nhwehwɛmu ma seisei mboa ɛne ndwumayɛ ɛna hyɛ ahonyadie nso sɛ nia ahia;
- Si nhyehyɛ a wode be di abusua nkitahodie mmɔndenbo akyi;
- Yea hyɛ na nso "Be hwe" adwumayɛfo;

- Asetena Atinka Adesua (SEL) akwankyerε (tesε., klassmu nhyiamubea/anɔpa nhyiamu εna mfoɔuo)
- Sukuu Ngyinayie Baguakuo (SAC)/sukuu adwenemu duyεfo edi awia aduane kuo n;anim, sukuuni ɔfis mberε εna, awofo ɔfis mberε;
- Mfinfini Akwankyerε Baguakuo mboa ma adesua, adwuma εna aseyanamu atinka mpuntuo εna
- Systemwide SAV mboa ma sukuu mpenpensoompuntuo εna nhyehyεma awiase nyinaa mboa εna abamu [tesε, Nsεm a Yesɔ ano Bom, Suban Pa Apamu εna Mboa (PBIS), Adesua Emutew Ahwεso ma Aho nkonimdie (CHAMPS) εna Asayε].

Tier II εna Tier III- Apamu a yε ani asi so

Sukuu dodoɔ wɔ ahwεsofo adwumayε fo a ɔmo boa abusuafo ma ɔmo nya mpɔtem ahonyadie. Ekaho no, adwumayεfo mienu fri ɔfis ma Asetena Atinka Adesua de atohɔ de boa abusuafo suahunu anenam mfikyere. Adwumayεfo bεto ɔmo nsa εna nsεm so hwε de aboa abusuafo a ɔmo wɔ dabrε, ene ɔmo a ɔmo hia mboa de anya fie atena mu.

Ma sukuufo a ahia mboa kaho no, Sukuu Nsesaε Mfutufofo, Suban Apomuden Nimdie fo, Sukuu Adwenemu duyεfo, Mfinfini Akwankyerε, εna ahwεfo a ɔmo bε ma sukuufo abamu soronko mboa ekaho ne:

- Akorankoran Akyrɔw tohɔ
- Kuo nkitiwa de ɔmo ani si beaεε pɔten ma ahiade
- Akorankoran suban nhyehyεe
- Awofo mboa εna
- Mpɔtem ahonyadie Sohwe.

Asetenamu Atinka Adesua Mboa ma Sukuufo a ɔmo didεm (SWDs)

SWDs εna ɔmo abusuafo nya "Google SEL Klassmu: 2020 Suam Apamu & Mboa". . nia εka ahonyadie edididoɔ wɔ klassmu:

- Wɔ-fie asetenamy dwumadie
- Adeyε Dwumadie
- Woo sua Nneεna na Wayε wɔ Fie
- Superflex Adesua Nhyehyεe Nsεm Suban Nkyerekyerεmu, Superflex Akenkan Denden
- Anidaho/ Yoga Dwumadie εna
- Akenkan Afri Fie Den Nneεma

Nthomasua Soronko Suban Nimdiefo Dwuma odi:

Suban Soronko di dwuma wɔ mboa εma sukuufo ne asetenamu atinka demdie εna εma nsonsonie ba sukuu, abusua, εna mpɔtem no ntem. Nia edidiso no yε suban nimdie' asedie:

- Ma 1:1 fotuo mboa ma sukuufo wɔ beaee ma aho-suade ena ahyensodie ma atinka ena sua adeye;
- Ma kuo mfotuo de tu asetena atinka adesua adeye (asetena anidahoo, twaka adeye, asedie adwene fa) wonam adasedie so na wode ye Adwenemu Suban Duye (CBT), Kasaka Suban Duye (DBT), Ayehyehye Anidahoo-adwenemu Suban Duye (TF-CBT), ena Anidahoo yoga;
- Adwene fa ne adwumayefo foforo ena ahwefo de boa sukuufo de dwuma yie ena apom;
- Mpuntuo ena nkɔsoɔ Sohwe ma subam abamu nhyehye (BIPs) de hwe ma nhyehye fa anamɔn mu;
- Nsem sohwe a nkɔmdie womu ne adwumayefo fri abɔnten [tese, yarefo duyefo, Ayarehwe Dokita (PCP). Dammu Dokita, Asoɔee ma Mbɔfra ena Abusuafo (DCF) nsem adwumayefo, Asoɔee ma Mbabun Adwumayefo (DYS) adwuma, kuo fie adwumayefo, ɔmo aninam fie ma fp];
- Abususua mboa de hwe ma nkɔmdie wɔ sukuu adwumayefo, ahwefo ena nia ɔka ho biara ɔboa atinka apom ena adesua nkonimdie ma sukuu ena
- Nsem ma wɔ mpɔtem dodoɔ ahonyadie ho (tese, wobɛ nya aduane beaee, fuel mboa, dabre, apɔn sukuu/ mbɔfra so hwe)

Bagua Suban Nhwehwemu (BCBA):

BCBA di dwuma na Mansini-Trɛ Etaw Sohwe, ena/anaa Asoɔee Panyin, Sukuu Panyin, ena soronko ena nia ɛɔte nhomasua kyerekyerefo ena mboa adwumayefo de hwe se IEP no ba wɔ mbeaee a ese ma suban nhwehwe a yede ma ne nokwardie ne sukuufo ankorankoran nhomasua dwumadie. BCBA no bema ntetee ena mboa ma nhomasua soronko adwumayefo, abusuafo ena ena ABA nimdiefo de boa sukuufo a ɔmo twa ena foforo a eka atinka/Mpuntuo demdie ho. Adwumadie be wɔ anamɔntuo a yede di suban nhwehwemu ekaho ne tenabea nsesaee ahodoɔ, suban anobreasi anamɔn ena nhyehyee akwankyerɛ (tese, adekyere ma nsɔhwe, akwankyerɛ a esi) de kyere ade foforo ena anna/ adeye, ena adeye baatan). Nia edisoɔ kyere nia BCBA asedie:

- Ma adwene kyere mboa wɔ Suban a Ydeye Nhwehwemu (ABA) kyere sukuuni no Akorankoran Nhomasua Dwumadie (IEP) dwumadie;
- Fa wo ho hye kuo nhamu mu de hye ahiade sukuuni nso ena mpuntuo adwuma a eboa saa ahiade nom yi;
- Ka kyerekyerefo ho ma suban nhyehyee nyinaa (tese, klassmu, ahwesoo ena abamu, anamɔn) wɔ dwumadi soronko ena klass fofomu;
- Sɛdea eye no, Suban mputuo Abamu/Mboa Nhyehyee wɔ nkabom ne adwumayefo (tese, klassmu ahee, ma nsem adwinnadeɛ);
- Yɛwɔ ho de fa adwene fa nhomasua baayan ho wɔ sukuufo a ɔmo didem (SWD) ma suban nhyehyee (tese, de mansini na akyi ma nhwehwemu);
- Ye suban abamu nhyee a eda nsem a yeasesa ho ena/anaa nhwehwemu wɔ nkabom ne kyerekyerefo;
- Sesa nsem fa sukuufo ho wode sukuuni ho nsem kraata, nsem nhwehwemu, awieye ma sukuuni nkɔsoɔ amaneɛɔ ma asetena/suban botae wɔ nkabom ne kyerekyerefo ena adwumayefo afoforo nom;
- Ye ABA ena/anaa Suban Nhwehwemu sɛdea ye bisa afa KUO anamɔn ena neye nsem so a afri nhwehwemu nsunsansoo de fa adwene ena nkanfoɔ ma IEP Kuo no;
- Boa mpuntuo ena nhyehyee ma asetena adeye kuo no ka kyerekyerefo ho ena adwumayefo afoforo ho se ABA dwumadie;

- Fawoho hye ayresabea nhyiamu ho ne awofo, kyerekyerefo, ena awumayefo de sahwe sukuuni nkoso ena nsem;
- Ma nsem a ye hweso a eda sukuu ena adwumayekuo a afri aponten ntem de hwe kabom ena toaso ye nhyehye;
- Ma suban soronko a yedeye nhwehwemu nteyeee ma sukuu adwumayefo ena abusuafo ena
- Ma animdie Adesua Adwumayekuo (PLC) nhyiamu ena ahwefo ena kyerekyerefo de nhyia nia ahia sukuufo nyinaa.

Awofa Adesua Nhyiamu:

Awofa ma SWD be nya akwanya de ako adesua nhyiamude aboa omo aboa omo ba ekaho ne:

- *Woo hwe Abofra anaa Babun a Wobohu:* Nia ye susu ama saa adesua nhyiamu no beo bagya ahwefo no nteasie ma nia ebe tumi de haw ba abrea woo hwe abofra wobohu. Anamon soronko a ehwe ahiade ena asetena-atinka adesua nimdie ma mbofra/mbabun a Omo abohu.
- *Kyerekyerefo Aba:* Saa akyerere yi fa sedge wo tumi ye ena fa ho akwanya ma adekyeremere ne wo ba wo fie ena fa damu na nyinaa. Ye hwe agoro ena asetenamy akwanya. Nsembisa fri awofa ho fa omo dawene kyerekyerene aba wo fie na ye hwe..
- *Adesua afri beaee Adesua:* Nkitahodie:Saa adekyere yi fa anamon, mboa ena asetenamu atinka adwinnadee de boa wo ba wo adesua afri beaee mu. Adekyere yi botae ne se ye ma awofa mboa de boa omo ba/mbabun adesua wo adesua afri beaee ahodoz ena nia yede abobom.

Asetenamu Atinka Adesua Mboa ma Sukuufo a ɔmo Didem / 504 Nhyehyɛ

Beaɛɛ	Nia yede abobom	Animanim
<ul style="list-style-type: none"> ● Awofɔ nkɔmɔ a ɛtoaso ne suban adwumayɛfo ma adesua afri beaɛɛ ● Adwumayɛfo ma ɔfis dɔhwre ● Asetenamu adeyɛ kuo a yɛbɛ sɔ ɔmonsa mu nim-wohu, aho-hwɛ, asetenamu-nimdie, twaka adeyɛ, ɛna asɛdie adwene-fa ● SEL dwumadie a yede mane Google Classroom ● Dwumadie wɔ IEP Hyeɛhyɛ so na yɛbɛ ma afa adesua afri beaɛɛ akwanya mu ● Toaso ne fie ne apɔntenfoɔ di dwuma fa akwan ahodoɔ so 	<ul style="list-style-type: none"> ● Awofɔ nkɔmɔ a ɛtoaso ne suban adwumayɛfo ma adesua afri beaɛɛ ● Adwumayɛfo ma ɔfis dɔhwre ● Adesua afri beaɛɛ ɛna animanim asetena adeyɛ kuo yede abom a ɛwɔnimdie, ahohwɛ, asetenamu nimdie, twaka adeyɛ, ɛna asɛdie adwene-fa ● SEL dwumadie bɛ wie wɔ animanim ɛna fa adwumadie a yede amane Google Classroom ● Dwumadie a ɛfa IEP nhyehyɛ so no fa nia yede aka adesua afri beaɛɛ ɛna animanim akwanya ho ● Toaso ne fie ne apɔntenfoɔ di dwuma fa akwan ahodoɔ so 	<ul style="list-style-type: none"> ● Awofɔ nkɔmɔ a ɛtoaso ne suban adwumayɛfo ma adesua afri beaɛɛ ● Adwumayɛfo ma ɔfis dɔhwre ● Animanim adeyɛ kuo a yede kaho sɔ ɔmonsa mu nim-wohu, aho-hwɛ, asetenamu-nimdie, twaka adeyɛ, ɛna asɛdie adwene-fa ● SEL akwanya ɛna dwumadie a yede ahyɛ animanim adesua ho ● Ndwumadie a IEP nhyehyɛ no yɛn nia yede bɛ wo ● Toaso ne fie ne apɔntenfoɔ di dwuma fa akwan ahodoɔ so

Abusua/Hwefo Mboa

Sukuu biara wɔ Sukuu Fato Yie Mfotuofo/nom (SAC) ɛna Sukuu Adwene mu Duyefo. Ɛkaho no, mfifini ɛna ntoaso sukuu wɔ Akwankyerɛ Mfotuofo ɛna sukuu pii wɔ hwesofoɔ. Yɛ srɛ ma wonsa nka wo ba sukuu hwefo sɛ wo hia adwumayefo ho nsem.

WPS website no mamboa nneɛma ahodoɔ ma abusuafo ɛna hwefo. Yɛ srɛ besra [Nhomasua Soronko Abusua/ Hwefo Atenemu Adesua Website](#). Ahonyadie ahodoɔ na ɛwɔ adesua, asetena atinka ɛna suban nsem atwa ɛna ndwoum duyɛ.

- [Adesua Ahonyadie](#)
- [Atwa](#)
- [Suban/Aseyena Atinka Ahonyadie](#)
- [Ahonyadie Ɛkaho](#)

Mfidieso Adesua ɛna IT Mboa/Nteteɛ

Atwaberɛ 2019 nnehwɛmu kyere sɛ 60% ma abusua pɛ sɛ ɔmo sua pii fa mfidieso adwinnadeɛ ho ɛna apps a ɛboa ɔmo ba yɛ sukuu fie adwuma. Yɛɛ tene yɛn mboa ama abusuafo ɛna yɛn adwumayefo, abusuafo, sukuufo, ɛna mpɔtem dwumakuo de bi ka mfidiedwuma ahonyadie beaɛɛ ho a ɛtoto ne nneɛma yie ɛna obia tumi ba hɔ. Wei bewɔ kasa pii mu. Ɛkaho, yɛbɛ hyehyɛ mansini mu nyinaa abusua mfidiedwuma adesua nhyiamu wɔ intanet so.

- WPS Hwefo Mfidie Adesuabea
- Yɛ hyehyɛ abusua mfidiedwuma mboa wɔ intanet so
- Mpɔtemfo na ɛtoto nneɛma yie
- Mfidieson mboa de-ba ma ne boa kyin ɛna sua sɛdea app nom yɛ adwuma
- IT Mboa: Sɛ woo nya haw bi wɔ wo Chromebook ne ho anaa wontumi nsɔ a, yɛ srɛ kɔwo sukuu ma yɛn ma wo paswɛd na sesa anaa frɛ 508-799-3312 ma mboa.

Brɔfo Kasa Suafo

Yɛbɛ bɛ kwan ahodoɔ so ne yɛn Brɔfo Suafo Awofɔ Afotuo Bagua (ELPAC) ayɛ adwuma afri beaɛɛ de anya yɛn abusuafo ahiade.

Yɛbɛ kɔso atwa sene ɛna yɛa mane no wɔ yɛn intanet ahyiaɛɛ ɛna yɛ ne kyerekyerefo bɛ kye nyehyɛ ɛna ESL/DL/TBE: sene nom bi ne:

- [Sukuu Anamɔm wɔ Fie](#)
- [Awofɔ sɛ Kyerekyere fo](#)
- [Fieadwuma](#)
- [Tumi a ɛwɔ mu sɛ wp Kasa Mienu](#)

Yen nso yee hyehye nhyiamu wo intanet so efa mfidie nimdie ena adesua mboa fri fie. Nneema yee sua bi ne:

- La aventura de leer: Cómo fomentar el amor por la lectura en dos idiomas
- Woo nya ɔɔɔ ama Akenkan wo Kasa Mienu mu
- Comunicación afectiva y efectiva - Acércate a tu hijo enseñándole técnicas de estudio
- Nkitahodie ena Nkabom Pa se abusua: Wone Wo Ba DI Hyia Fa Adesua Mu
- Di fie kasa mu kutini
- Zoom ena Google Meet 101
- Woo ye goole emeeli
- Woo nya nteasee ama adesuabea (Google classroom, Clever ena apps)

Ye be toaso ne mpotem adwumakuo aye adwuma ne atutrdifo abusua fa intanet so de ma omo nsem foforo fa ahonyadie ho.

WPS bema ma adwumayefo nyinaa Kasa laine ho kwan ma kasa pii nkɔmɔdie. Ekaho, MBOA AHOMATOROFO bewo ho ama yen EL abusuafo de a fre ne won nsembisa ne dadwene nyinaa.

Nhomasua Soronko Asoɔee Mboa ma Abusuafo ena Awofa Adesuade:

- Nhomasua soronko akanifo kuo no be toaso ne Nhomasua Soronko Awofa Afotuo Baguakuo (SPED PAC) adesua afri beaee be boa abusuafo ahiade;
- Ekɔso asisoɔ ntetee ma sukuufo a omo wo kasa-mu demdie bi nr Dyslexia;
- Mansini BCBA be kɔso ama ayaresabea nhyiamune awofa ena adwumayefo de ahwe sukuuni nkɔso ena asanhwe nsem de afa adwene afa mfidiedwuma nhyehyee ho. Ayresabea bema wo beye nkyekyemu anan, ena mpen pii wo kuokuomu ma BCBA anaa se awofa bisa;
- Mansini SPED Suban Nimdie ena BCBA be toaso ama nimdie so awofa adesua nhyiamu, ne mienu no ye adesua etoaso ena nia entoaso. Adesua nhyiamu soronko bi ne:
 - Woo hwe Abɔfra anaa Babun a Wobɔhu:* Nia ye susu ama saa adesua nhyiamu no beo bagya ahwefoɔ no nteasie ma nia ebe tumi de haw ba abrea woo hwe abɔfra wabɔhu. Anamɔn soronko a ehwe ahiade ena asetena-atinka adesua nimdie ma mbɔfra/mbabun a Omo abɔhu.
 - Kyerekyerefo Aba:* Saa akyerɛ yi fa sɛdea wo tumi ye ena fa ho akwanya ma adekyerɛmberɛ ne wo ba wo fie ena fa damu na nyinaa. Ye hwe agoro ena asetenamy akwanya. Nsembisa fri awofa ho fa omo dawene kyerekyerɛni aba wo fie na ye hwe.
 - Adesua afri beaee Adesua:* Nkitahodie:Saa adekyerɛ yi fa anamɔn, mboa ena asetenamu atinka adwinnadeɛ de boa wo ba wo adesua afri beaee mu. Adekyerɛ yi botae ne se ye ma awofa mboa de boa omo ba/mbabun adesua wo adesua afri beaee ahodoɔ ena nia yede abobom.

Mpɔtem & Apɔnsukuu Mboa

Yɛbɛ ma apɔn sukuu dwumadie kakra bi sɛdea yɛbɛ tumi asan kɔ sukuu saa atwabɛrɛ yi. Nhyehyɛɛ a yeama edidiso ma nnɛma yɛde abobom anaa adesua afri beaɛɛ hwɛ bi ne:

- Afe ha 21 ma Burncoat Mfinfini Sukuu ɛna Vernon Hill Mfitiase Sukuu;
- DESE Memleda ɛna sukuu Ahomigyee berɛmu dwumadie ma mfinfini ɛna ntoaso sukuufo a ɔhaw bɛtumi ato ɔmo;
- mfinfin (Ntem ɛna Ntoaso sukuu) mboa ɛkaho mberɛ sukuu apɔn;
- wɔ sukuu mfotuo akyi fa mpɔtem adwumayɛkuo ɛna
- Hyeren Anamɔntuo AdweneNsem Kuo wɔ Mfinfini beaɛɛ ɛna sukuu.

WPS ɛyɛ nhyehyɛɛ seisei ne amere asoɔɛɛ de ama sukuufo akwanya wɔ gynabea nyinaa. Yɛ ne wo bɛ kyɛ nsem foforo bira nnawɔtwe a ɛɛba yi mu.

Nkɔmɔdie

Wɔ afe a edi yɛn anim no, ɛyɛ titiriw sɛ yɛ hwɛ yɛn ho so yie sɛ yɛde botae baako bɛsi yɛn aniso, ahoden twaka, ɛna yɛsan si yɛn asetenamu atinka adeyɛ a yɛ de boa yɛn ho ɛna yɛ bom sɔ ɔhaw ano. Nia ntia ɛwɔ sɛ yɛ bom hwɛ yɛn ho so ne sɛ ɛma yɛ kɛɔso nya ahomobrɔ ma yɛn ho.

Worcester Aban Sukuu no bɛ kɔso ne sukuufo, awofo/ahwɛfo, adwumayɛfo ɛna mpɔtemfo anya nkitahodie afa emeeli so, Kɔnɛkt ED akasanoma mɛsag, akasanoma so frɛ, yɛde nneɛma gu WPS websaite so.worcesterschools.org, mailings and social media.

WPS bɛ kɔso ama nkyerɛaseɛ ma nkraata titiriw nyinaa kɔ kasa nson mu: Spania kasa, Portugal kasa, Twi, Nepal kasa, Abania kasa, Arab kasa, ɛna Vietnam kasa. WPS bɛ kɔso ama kasa kyerɛmu adwuma ma saa kasa yi nyinaa ma mansini nhyiamu, ɛna sukuu ndwumadie. WPS yɛ nkyerɛɔkyerɛ mu ndwuma a ede saa *kasa ahyensodie* ma kasa ahodoɔ a ɛkaho.

WPS no esi emeeli adres covid19@worcesterschools.net ma nsembisa fa Covid-19 fri adwumayɛ, sukuufo, abusuafo ɛna mpɔtemfo.

Adekyere Nhyehyee

WPS Adwumayefo de MA mu nsem ene akwan a w'ofa so di w'onwuma, WPS ntanet so adekyere nhyehyee (Atlas), ene akadee, ene nkrataa a w'owheso di dwuma a ewo "Google classroom" mu b'edi dwuma aye ntotoe ahyehye adekyere a efa adekyere nhyehyee, ekwan a w'ofa so kyere adee, ene abeefo nimdiee ho. Mansini adekyere nhyehyee anamsifo, nwumadie teneefo, ene abeefo nimdiee teneefo b'ewo ho aboa wo adekyere nhyehyee ene abeefo nimdiee mu wo sukuu mmaee, nimdiee adesua kuo, ene ntete nhyiamu, "webinars" ene ntete mu.

Esane w'asesa ako ntanet so adesua mu na w'ate mpen dodoo a w'one sukuufo hyia nti, anya nsonsoanso wo gynapen adekyere so. Akyerakyerefo de mprenpren yi gynapen adekyere nhyehyee na ebadi dwuma. W'obekykye adekyere mu nkakra nkakra ama sukuufo na w'agyina nwhewhemu nsem so adi saa dwuma yi.

WPS de adesua nhyehyee ahodo na ebadi dwuma, na ebi ne:

- **Boa sukuufo wo w'apedee mu/ sukuuni anamusini.** Hyehye adekyere ene nwumadie a ema kwan ma sukuufo kyere nea w'ope, nfatoho, aduane ahodo a w'obetumi akyerere nea w'ope, akadee ahodo a w'obetumi ayi nea w'ope, nwumadie ahodo ene ebera a w'ode ye saa nwuma no, na w'ode akwan ahodo a w'ofa so sua adee ene adesua nhyehyee ahodo redi dwuma, ene nhyehyee a efa Adekyere nyinaa ho.
- **Nsonsooe.** Eye a whe ekwan a w'ofa so sua adee, nneema, senea nwuma reko ene akadee a ewo adesua mu ene nwumadie mu na fa whe se sukuufo nyinaa tumi de w'onho hye mu ekwan bi so, ene adekyere mmoa ene adekyere nhyehyee
- **Nam nkitahodie so na ma w'ani nko adesua a emu do so.** Ma sukuufo nwuma a emu ye dene. Eyi ne ebera a ese se wo so adee a y'efiri mmerere tentene pe se yeso whe no na y'enim se ebema sukuufo ani agye na ede anigyiee beba adesua mu no whe.
- **Nkabom dwumadie.** Ma sukuufo akadee ahodo a ebeboa won
- **Nkitahodie, nkitahodie, nkahodie.** Fa "email, Google docs, via Google Classroom, district messages & app" so na wo ne sukuufo ene mmusua nni nkitaho.
- **Sukuuni mmaee.** Y'ene sukuufo ene mmusua nkitahodie bi ne mmuae a efa sukuuni adesua ho ene anamnon a w'obetu afa ho.

Adekyere

Adekyere ene Adesua a Edi Mu

Adekyere ene Adesua a edi mu no mu nsem di mu, efa sukuuni ho, w'otumi susu na eye adee a ewhe se sukuufo nyinaa b'etumi atu mpon "Pre K -12". Adekyere ene adesua a edi mu no adesuadan mu nhyehyee nyinaa fa sukuufo ahiadee, nea ebeboa won, ahodene, nea w'otumi ye, ekwan a w'ofa so de

w'ɔnho hye biribi mu, asetena/amamere a w'ɔfiri mu ho. Na ekasa fa adehia mieensa ho: senea w'ɔsiesie adesuan mu; adekyere nhyehyee ene senea w'ɔkyere adee ene senea sukuuni fa adesua fa.

Akyerekyerɛfoɔ, sukuufoɔ, ene mmusua ka bom di dwuma wɔ ahiadeɛ mieensa yi biara mu de pegya sukuuni adesua ene mputuo mu.

Adesua Atenaɛɛ no Nsiesie

Akyerekyerɛfoɔ	Sukuufoɔ	Mmusua
<p>Ma adesua kuo biara nnya etenka bi se w'ɔye abusua</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ma adwumayefoɔ ene sukuufoɔ nnya akwanya nfa ayɔnkoɔ ● Ma sukuufoɔ akwanya ma w'ɔni w'ɔnho w'ɔnho nkitaho ● Ma sukuufoɔ akwanya ma w'ɔnkye nea w'ɔnim adesua, nimdieɛ, atenka, ene ahiadeɛ kwan so ● Wo ne mmusua/awhefoɔ nni nkitaho (fa 'language line' ene mansini no akadeɛ so na wo ne mmusua no nni nkitaho wɔ mmusua no kurom kasa mu) <p>Kyerɛkyereɛ adesua anisoadehunu ene mɔdenebo a w'ɔwhe anim mu yie wɔ ntanet so</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fa efie adwuma ma wɔn ansana adesua bere aduru so ● Kyere sukuufoɔ ma w'ɔnfa akadeɛ a w'ɔde ye nhyehyee, akadeɛ a w'ɔhunu, ene nwumadie ahodoɔ nni dwuma <p>Hyehyeɛ adesua akwanya ahodoɔ a efa ekwan ahodoɔ a w'ɔfa so sua adeɛ, senea ebema sukuufoɔ de w'ɔnho ahye adesua mu yie</p> <p>Ma adesua nwumadie ahodoɔ a ema sukuufoɔ kwan ma w'ɔde w'ɔnho hye mu, na eye anika</p>	<p>Bra adesua biara ntem na fa wo ho hye ntanet so adesua dwumadie mu</p> <ul style="list-style-type: none"> ● So kasa-nfonyini no, se wo b'etumi a ● Wɛn w'aso ● Fa wo ho hye nkitahodie mu na kyere w'adwene ● Yi w'afefoɔ nsemisa ano ● Wo ne afoforɔ nkye adesua, nimdieɛ, atenka, ene ahiadeɛ <p>Ma w'adwene mmra nsonsoansoɔ a adesua no de beba so ene adesua no anisoadehunu eɔa no mu na wie nwumadie nyinaa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fa abeɛfo nimdieɛ akadeɛ ka adesua ho ● Fa akadeɛ a w'ɔde hyehye nneɛma bi te se "Google Calender, agenda books/planners", ene nea ekeka ho di dwuma hyehye eberɛ ene nwumadie ● Bisa mmoa firi w'akyerekyerɛfoɔ ene sukuu adwumayefoɔ ho, eberɛ biara a wo hia mmoa, bisa nsemisa na fa w'ahiadeɛ to dwa eberɛ biara a wo hia biribi ● Wo ne akuo nketewa ene akeseɛ nni dwuma, na mo nkye nimdieɛ/adesua wɔ akwan ahodoɔ pii so 	<p>Ye nwhewhemu fa mmerɛ ho, wo ne akyerɛkyerefoɔ nhyia mu na si akwan a w'ɔfa so di dwuma so, ene mɔdenebo nwhɛanim, se wo de woho hye dwumadie no mu a</p> <p>Ye nwhewhemu fa naawɔtwe nwumadie nhyehyee ho na ma akwankyerɛ ene nkaɛ fa hye a wo de woho b'ehye dwumadie no mu ene adwuma a ese se wo ye</p> <p>Siesie adesua atenaɛɛ na fa akadeɛ ene mmerɛ nhyehyee a emu kwannya nnye dene.</p> <p>Pɛ mansini no abeɛfo nimdieɛ ntetee no mu kwan na bo mɔdene se wo ne woba no besua abeɛfo nimdieɛ akadeɛ foforo</p> <p>Tae ne woba no nni nkitaho nfa nea w'ɔasua ho</p> <p>Tae ne wo sukuu nni nkitaho na pɛ mmoa ene akadeɛ a wɔhia na w'afa so ne wo adi nkitaho wɔ wo kurom kasa mu</p>

Adekyere Nhyehyee ene Ekwan a W'ɔfa so Kyere Adeɛ

Akyerɛkyerɛfoɔ	Sukuufoɔ	Mmusua
<p>Sɛ wo rekyere adeɛ na wo reye nhyehyee afa sukuuni dwumadie a ɔnoara b'eye ho a, fa eberɛ di dwuma</p> <p>Fa akwan ahodoɔ so ye nwhewhemu hunu sukuufoɔ ahiadeɛ na whe akwan pa a wo betumi afa so ama w'ɔnsa aka nea w'ɔhia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ye nwhewhemu fa sukuuni ho eberɛ biara na ne sukuuni ene mmusua nkye nwhewhemu no nsonsoansoɔ. (STAR, Edcite) ● Ma sukuufoɔ nhunu wɔn mɔdenebo wɔ wɔn nwumadie mu ntem so 	<p>Wie adwuma biara a w'ɔde beɛma wo n'ebere mu na fa to "Google Classroom" ene "Seesaw" so</p> <p>Fa wo ho hye nwhewhemu nwumadie nyinaa mu na hyehye mpuntuo anisoadehunu</p> <p>Ye nwhewhemu fa mɔdenebo aba ho na hyehye mpuntuo anisoadehunu</p> <p>Fa adwuma a w'ɔde b'ɛma wo ko n'ebere mu na dwendwene mɔdenebo aba ene nea akyerɛkyerɛfoɔ ka fa ho ho</p>	<p>Ma w'ani nko eberɛ a w'ɔde di dwuma ho, gye w'ahome na hyehyee nkaee ma eberɛ a eɛe sɛ wo sane ye adwuma senea ehia</p> <p>Ye nwhewhemu fa mɔdenebo aba a akyerɛkyerɛfoɔ de ama wo na wo ne sukuufoɔ nni eho nkitaho.</p> <p>Tae ye nwhewhemu fa nea akyerɛkyerɛfoɔ ka fa efie nwumadie ho na boa ma sukuuni nnye sukuu adwuma biara a w'ɔye</p>

Senea Adesua B'ewo Sukuuni

Akyerɛkyerɛfoɔ	Sukuufoɔ	Mmusua
<p>Ma akwanya a wo de b'ebɔ mɔdenebo abaso na to nsa fre awofɔɔ ma w'ɔmmra bi</p> <p>Fa akwan ahodoɔ so ma w'ani ntae nko sukuunii mpuntuo so na kyere w'adwene fa sukuuni mpuntuo ene anisoadehunu ho kyere sukuufoɔ</p> <p>Kyerɛkyere nsem ene anisoadehunu mu ma nfa mpuntuo mmra</p> <p>Bo sukuufoɔ nkaee fa emere a eɛe sɛ w'ɔbesua adeɛ ho, mmoa nhyiamu ahodoɔ, ene sukuu ene mantamu mmoa akwanya ahodoɔ</p>	<p>Fa akyerɛkyerɛfoɔ emere a w'ɔde di dwuma ene mmoa nhyiamu ahodoɔ sɛ w'ɔhia mmoa biara a</p> <p>Wo ne sukuu afutufoɔ, nsesaee afutufoɔ, nnee mu nimdifoɔ ene w'ɔn a w'ɔbeboa mmusua no ama w'adi dwuma ene mmoa adwumayefoɔ ahodoɔ nni nkitaho mmo nwoamasua, asetena, atenka ene ahiadeɛ afofoɔ ho dawuro</p> <p>Ma w'ani nko eberɛ a w'ɔwie dwumadie bi ene adwuma mpuntuo ho</p>	<p>Wo ne sukuu adwumayefoɔ nni nsawɔsoɔ sɛ biribi boro woba no so na w'ɔhia mmoa firi adwumayefoɔ ho a</p> <p>Twere eberɛ a mmoa adwumayefoɔ de di dwuma ene mmerɛ a w'ɔde hyia mu na whe sɛ sukuufoɔ de w'ɔnho b'ehye mu</p> <p>Fa wo ho hye ntanet so adesudan mu nwumadie mu</p> <p>Wo ne sukuu adwumayefoɔ nnye nwhewhemu nfa woba no mpuntuo ho na gyina so whe sɛ woba retu mpon wo adesua mu</p>

Nea Sukuu Panyinipaa ene akyerakyerefoɔ Rewhe Anim

Senea ebeye na w'obenya Adekyere ene Adesua a Edi mu nti no, ese se sukuu panyinipaa ene akyerakyerefoɔ de saa asodie ahodoɔ yi gu kwan so:

<p>Sukuu Panyinipaa b'eye nea edidisoɔ yi...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tu adwumayefoɔ si ho ma w'onkɔwhe sukuufoɔ ene mmoa nhyiamu bere mu na w'ommoa won na won ani nni sukuufoɔ akyi wo ntanet so adesua mmerɛ mu ● Ma w'ani nni sukuuni sukuuko akyi, na boa mmusua ma w'onwhe mma sukuuko a edi mu nko so ntanet so adesua bere mu ● Di mmusua mmoa ho dwuma anim ● Di adwumayefoɔ ene sukuufoɔ mmoa nwumadie ho dwuma anim ● Ma awerehyemu se w'ode IEP anisoadehunu ene tirimupo redi dwuma n'ekwan so ● Ma w'ani nni "Google Classroom" akyi na whe se w'ode kasa-nfonyini, nwumadie, ene efie nwumadie nyinaa agu ho na aye krado se sukuufoɔ b'etumi de adi dwuma ● Ma w'ani nni eberɛ a sukuufoɔ ba ntanet so ene w'on mpuntuo wo ntanet adesua so ene adesuadeɛ a ewo ntanet so (bi te se, LEɔIA, ST MATH, ALEKS) akyi ● Boa/Di adwumayefoɔ nhyiamu ene adesua kuo ahodoɔ anim 	<p>Akyerakyerefoɔ b'eye nea edidisoɔ yi...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Twere sukuuko ho nsem to ho, ma w'ani nni nko sukuuni sukuuko ho na bo amaneɛ fa sukuuni sukuuko ho. ● Gyina gyinapɛn so hyehye "Google Classroom" anaa "SeeSaw" ma sukuufoɔ na w'onfa nni dwuma dabiara; ntanet so adesua da biara b'egyina ELA, Nkonta, anaa Abɛfo Nimdieɛ so. ● Fa kasa-nfonyini adesua, nwumadie, ene efie adwuma ko gu ntanet no so mma sukufoɔ nwie eberɛ a nwumadie ahodoɔ reko so no ● Hyehye adesua nketewa wo adesuadeɛ afanaa nyinaa mu ma no nni susudua no so ● Whe se adwuma biara a w'ode bɛma biara nam nwomasua soronko ene ELL nhyehyeɛ so. Wo ne nwomasua soronko ene ELL akyerakyerefoɔ nkamom nni dwuma na mo nnye nhyehyeɛ nfa ntanet so adesua ho. ● Hyehye adekyere soronko a agyina sukuuni biara IEP so ● Se wo b'ewie IEP mpuntuo amanebo senea w'ohunu sukuufoɔ a w'adidɛm mpuntuo fa adesua anisoadehunu ho ● Ma sukuufoɔ daadaa nwumadie a w'obedi eberɛ a ntanet so adekyere reko so no. Ese se emerɛ a w'ode b'edi dwuma no ye w'onfie so, ene eberɛ a afidie no rekyere se ese se w'owie dwumadie no. ● Whe eberɛ a sukuufoɔ ba ntanet so ene w'on mpuntuo wo adesuadeɛ a w'osua no wo ntanet so, (ebi te se, LEɔIA, ST MATH, ALEKS) ● Twere adwuma ahodoɔ a w'awie, ntanet so adesua, ene adwuma a w'awie na w'agyina so ama sukuufoɔ modenebo aba. ● <p>Akyerakyerefoɔ a w'okyerɛ sukuufoɔ a w'ogyee won ansana eberɛ a w'ogyɛ sukuufoɔ reso no b'eye nea edidisoɔ yi...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Di nhyehyeɛ a sukuu no abadwafɔɔ de agu kwan so no so ● Whe se sukuufoɔ de ntanet so adesua akadeɛ, adesuadan mu, ene akadeɛ a adesua abadwakuo no de agu kwan so no redi dwuma ● Fa akadeɛ a w'ode di dwuma no so whe sukuuni modenebo na wo ne awhefoɔ nni nkitaho nfa sukuuni mpuntuo ho
---	--

Nwhewhemu & Mmoa

Nwhewhemu ye adehia kɛsee a ɛka Worcester Aban Nsukuu adekyere ene adesua ho. Mansini no nwhewhemu nyehyee no ma kwan ma mansini no boaboa nsem ano fa nsem ahodoɔ ho. Nwhewhemu pa a edi mu no ma mfasodee a edidisoɔ yi:

1. Akyerɛkyerefoɔ nya nsem fa nea sukuufoɔ tumi ye ene nea w'ontumi nnye
2. Akyerɛkyerefoɔ b'etumi nsonsoansoɔ a w'on adekyere nya wo adesuafoɔ so
3. Sukuufoɔ nya nsem fa nea w'otumi ye ene nea w'ontumi nnye
4. Akyerɛkyerefoɔ, awofoɔ/awhefoɔ, ene sukuufoɔ betumi asi gyinaee papa
5. W'obetumi aye nwhewhemu afa nsonsoansoɔ a nwumadie ahodoɔ no nya wo adesua so
6. Sukuu ene mansini no b'etumi abɔ amaneɛ afa nwomasua mpuntuo ho

Worcester Aban Nsukuu Nwhewhemu Nyehyee no ye nwhewhemu ahodoɔ a w'ahyehye se emma nsem a akyerɛkyerefoɔ a ahodoɔ ene aforɔɔ a w'onho wo mu bie (ebi te se. awofoɔ/awhefoɔ, sukuufoɔ, sukuu mpanyinfoɔ) hia se wo de beye nyehyee ene gynasie fa sukuuni ahiadeɛ ho.

Nwhewhemu baako biara ntumi nnye nwuma nyinaa, n'esaa nti w'oreye 2020-2021 mansini no nwhewhemu nyehyee no de anisoadehunu ahodoɔ a edidisoɔ yi reka ho:

1. W'ode nwhewhemu akadeɛ a edi mu, ahotsoɔ wo mu, na eye gynapɛn seso na emu nsem di mu wo ntaent so ene adesuadan mu nyehyee b'edi dwuma
2. Fa (formative, diagnostic, interim/benchmark) ene (summative assessment) di dwuma afa ne afa
3. Boaboa nsem fa sukuufoɔ nimdieɛ, ene nea wobetumi aye eberɛ a y'ewura 2020-2021 sukuu afe mu na emmoa akyerɛkyerefoɔ ma w'onye nsakyaee wo adekyere ene mmoa nwumadie
4. Ma amaneɔ a obiara betumi de adi dwuma ene akadeɛ a ebebo akyerɛkyerefoɔ ekwan a w'ɔfa de nsem di dwuma ene w'one aforɔɔ ntam ho nkitahodie
5. Pegya adesua mmerɛ mu sane si nsɔwhe dodoɔ so

Nwhewhemu Akadeɛ

Nea edidisoɔ yi ye nwhewhemu akadeɛ a WPS aye adwene se w'ode b'edi dwuma wo afe 2020-2021 mu.

Nwhewhemu	Tirimupɔ	Dodoɔ
<i>Mansini Nwhewhemu Akadeɛ a W'ahyehye</i>	<i>Ewo adesuaɛ nyinaa mu na ewhe akyerɛkyerefoɔ mpuntuo</i>	<i>Ewo gynapɛn nyinaa mu</i>
ALEKS	Eye nwhewhemu fa sukuuni nimdieɛ wo n'egynapɛn nkonta mu	Gynapɛn 9-12
Nwhewhemu akadeɛ a w'ɔfre no	Se w'obehunu sukuufoɔ a w'ɔhia	Gynapɛn K

(Early Screening Inventory)	nwomasua soronko nwumadie	
Nwhewhemu akadee a w'ofre no (enVision On-line Topic Assessment)	Ye nwhewhemu fa sukuuni nimdiee wa n'egyinapen nkonta mu	Gyinapen 3-6
Nwhewhemu akadee a w'ofre no (Estructura para la Evaluación del nivel independiente de lectura)	Ye nwhewhemu fa sukuuni nimdiee a owo wa "Spanish" kasa akenkan mu	Gyinapen K-6, kasa mienu ene TBE nwumadie
Nwhewhemu akadee a w'ofre no (Fountas and Pinnell Benchmark Assessment System)	Whe sukuuni nimdiee wa akenkan mu	Gyinapen K-2 ene senea w'ohia no wa gyinapen akese mu
Nwhewhemu akadee a w'ofre no (Independent Reading Level Assessment Framework)	Whe sukuuni nimdiee wa Brofo kasa akenkan mu	Gyinapen K-6, kasa mienu ene TBE nwumadie
Lejia	Whe sukuuni mpuntuo wa akenkan nimdiee mu	Gyinapen K-6
Panorama	Whe adwene a sukuuni wa fa neho ene sukuu no atenaee no ho na w'ode aka asetena mu atenka adesua ho	Gyinapen 7-12
SRSD Common Assessment	Whe sukuuni nimdiee n'egyinapen so atwere mu	Gyinapen 3-12
Nwhewhemu akadee a w'ofre no (STAR Early Literacy/STAR Early Literacy Spanish)	Whe sukuufon nimdiee a owo ene ahoboa a w'aye ama akenkan	Gyinapen K-1* <i>*se w'ohunu se sukuuni b'etumi akenkan a w'oma no kaye 'STAR' akenkan no bi</i>
Nwhewhemu akadee a w'ofre no (STAR Reading/ STAR Reading Spanish)	Whe sukuuni akenkan nimdiee ene mpuntuo wa MCAS susudua mu	Gyinapen 2-9
STAR Math/ STAR Math Spanish	Whe sukuuni nkonta nimdiee ene mpuntuo wa MCAS susudua mu	Gyinapen 1-9
ST Math	Whe sukuuni nteasee wa nkontabuo abosee mu	Gyinapen K-6

Adwuma mu Adesua

WPS asoee a ewhe adekyere so ene adwumayefo b'eye nna edumienu adwuma mu adesua ene mpuntuo (PD) eberere w'ore b'ehye sukuu afe no ase wo osanaa bosome da a etso 27, 2020 de kopem Ebo bosome da a etso 14, 2020 mu. Wo saa dwumadie yi mu no, akwanya ahodo a ebewo ho bi ne, senea w'odi dwuma ahobanbo kwanso ene nyehyee ahodo a efa yaree a atu atese no ho, abeefo nimdiee, ntanet so adekyere nyehyee, asetena mu atenka mmoa, ene adekyere a efa pira ho wo eberere a y'ewo mu yi mu ma sukuufo.

W'obama adwuma mu adesua de aboa akyerekyerefo ama w'atumi adi dwuma eberere a y'esesa yen adekyere afiri sukuu dan mu nkoa de aba ntanet so ene adesua dan mu ene ntanet so nkoa yi. Biom, adekyere nyehyee mpanyinfo ne akuo ahodo ene asoee ahodo b'edi dwuma de nyehyee a w'aye no wo ahuhuro bere no mu se w'ode b'eye nwhewhemu afa sukuuni nteasee ho na adi dwuma afa sinto a ewo ho wo sukuu afe a eda y'anim yi mu no ato dwa.

Wo 'Spring' ene 'Fall' bere mu no, adwuma mu adesua akwanya a edi mu koo so na w'obeko so adi saa dwuma yi ama WPS adwumayefo. W'ode saa akwanya yi ama akyerekyerefo esane se w'hyehye ntanet so adesua atenaee, na w'osiesie adesua kuo pa wo ntanet so.

Ahiadee a ewo Adesua Nhyiamu a erekoso no bi ne:

<p>Sukuuni Mmoa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mmootofoa sukuu 'Dyslexia' nwhewhemu <p>okyerekyerefo/Adekyere Tenee Mmoa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se w'oredi ntanet so nhyiamu ene adwuma mu adesua kuo anim • Se w'ore ye adesuadan mu kuo ene ayonkofa wo ntanet atenaee so • Se w'oreye nyehyee afa ntanet so adesua ho na w'awhe susudua, ekwan a w'ofa so di dwuma ene sukuuni apedee <p>Se Egyina Nsem a Ewo mu So</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senea w'ode 'Fountas & Pinnell' Adesuadan b'edi dwuma ntetee, • "Generation Genius Science" bea a w'odi dwuma • Ntente nhyiamu a efa adekyere nyehyee ene ekwan a w'ofa so di dwuma ho 	<p>Abeefo Nimdiee Nkabom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekwan pa a wofa so de abeefo nimdiee di dwuma ene nsesaee a aba adesua nyehyee ahodo nyinaa mu • Ntete nhyiamu a egyina abeefo nimdiee akadee/ntanet akadee ptee bi • Mpanyindie wo abeefo nimdiee nkabom mu <p>Kasahodo Adesuafo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brofo kasa adesuafo Nwomasua ene Adwendwene • Se wo resua kasaka wo fie • Se wo resua amamerere wo fie: Abakosem a efa me ho • Fa w'adwene susu adesua ho: Kasa ene adesua nkyerkyere • PD ma w'on a Brofo kasa ye w'on kasa a eto so mienu (ESL) • Akyerekyerefo a w'oredi Brofo kasa Adesuafo (ELs) ho dwuma wo nyehyee foforo mu
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ● Ntanet so adesua a emu dɔ 'webinars/seminars' a egyina dwumadie no mu nsem so ● Adekyere nhyehyee anamusini ene tenee mmoa a mmaee mmerɛ ka ho ● Gyinape so/dwumadie no mu nsem ntetee nhyiamu ene nhyehyee nhyiamu ● Sukuufɔɔ a w'ɔgyee wɔn ansana eberɛ a w'ɔde gye sukuufɔɔ reso ho nhyehyee ene adekyere ● AVID dwumadie nhyehyee ene nsawɔsodie 	<ul style="list-style-type: none"> ● Y'eretete y'en adesuafoɔ a w'ɔresua Brofo Kasa no ntam ● WIDA Anamɔntuo a ehia (WIDA Essential Actions) ● Nkabom Adekyere Nteteɛ ma Adesuadan mu Akyerɛkyerɛfoɔ ene ESL akyerɛkyerɛfoɔ ● Sɛ w'ɔre kyekye kasa, Adesua mu ● ESL ene kasahodoɔ (DL) tenee mmoa ene mmaee mmerɛ
--	--

Hia a Ehia sɛ W'ɔye Nteteɛ wɔ ɔsanaa Bosome mu de ye Ahoboa ma "Fall" no bi ne:

- Sukuuno ahobanbɔ adwumayeni/COVID yareɛ no ho nwumadie nnanoni b'whe ahobanbɔ nhyehyee ene nhyehyee a efa yareɛ a atu atese no ho
- Ekwan pa/nhyehyee pa wɔ de beye ntanet/adesuadan mu ene ntanet so adesua ma adwumayefɔɔ nyinaa
- W'ɔde adekyere nhyehyee ahodoɔ a w'akeka abɔm na w'ɔde di dwuma w'ɔnkwan so nnɔnwhere 12 wɔ ntanet so adekyere ene ebɛefo nimdie nhyehyee ahodoɔ a ebeye fapem ama adesua nhyehyee nyinaa bi te sɛ, 'Google Classroom', 'SeeSaw', nwumadie ahodoɔ a w'ɔdi bɔm ene nea w'ɔnni mmɔm ene ekwan pa a w'ɔfa so di dwuma, 'flipped classroom', 'Google Meet', ene nea ekeka ho.
- Whewhemu hunu akadeɛ a w'ɔde whe mpuntuo ma nwomasua soronko adwumayefɔɔ ma w'ɔde whe mmɔdenebɔ wɔ IEP anisoadehunu mu de awhe sukuufɔɔ a w'adidɛm mpuntuo
- Nwhewhemu Kuo Titinafoɔ ene Nwomasua Soronko Asoeɛ Mpanyinifoɔ ne akuo a w'ɔwɔ sukuuno no mu b'ehyamun atenase aye nhyehyee afa nhyiamu a w'ɔde b'ekasa afa IEP mmerɛ ho
- Nwomasua Soronko Asoeɛ no ne 'May Institute' b'edi dwuma abɔm ahyehyɛ nteteɛ afa nsonsoansoɔ a yareɛ a atu atese no anya wɔ adwumayefɔɔ ene mmusua so ene sɛ adwumayefɔɔ ene mmusua a w'ɔmpɛ sɛ w'ɔkɔ sukuu no
- ESL adekyere a edi mu ene adekyere a edi mu wɔ ntanet adesua atenaee mu
- Sɛ w'ɔre hyehyɛ kasa anisoadehunu wɔ efɔm na w'ɔnam nhyehyee so akyerɛ kasa no eberɛ a saa adesuadaɛ no rebekɔ soɔ no
- Nkitahodie papa ene nhyehyee pa sɛ w'ɔne EL mmusua redi dwuma ntanet so a
- 'Sɛ w'ɔregye kasahodoɔ ato mu' nhyiamu wɔ kasahodoɔ nwomasua mu-ɔsanaa bosome 2020 mu
- PD b'etumi aboa nkabom dwumadie wɔ "Sheltered Content Instruction" (SCI) ene ESL akyerɛkyerɛfoɔ ntam.

- W'obema (America) Akenkan Kuo (ARC) nwomasua dwumadie PD b'eboro nna 30 afe yi mu wo nfiatiasee sukuu mieensa no nyinaa mu.
- ESL akyerekyerefo a w'okyerε kasahodo adesuadee no, ese se w'ode won ka ARC PD ho.
- Nhyehyee ene adekyere ntetee nhyiamu ma ESL akyerekyerefo ene w'abofo nyinaa
- PD biom ene tenee dwumadie a w'ode b'ema (Transitional Bilingual Education) "TBE" ene DL ho hia
- Akyerekyerefo a w'owo tumi krataa mienu na w'onam ELA adekyere so kyere ESL nwumadie betumi anya PD ene tenee so nfaso.

Dodo Adekyere Nhyehyee

WPS no de Dodo Adekyere Nhyehyee (UDL) agu kwan so de aye fapem a w'ode b'epgya adekyere ene adesua mu ama obiara. UDL nhyehyee no kyere adwenekyerε ahodo a w'obetumi de adi dwuma wo adesuadee biara mu de awhe se adesuafon nyinaa b'etumi anya mu kwan na w'ode w'onho ahye adesua akwanya a edi mu mu.

Wo ahuhuro bere mu no mu no, mansini no sukuu panyinipaa, sukuu panyinipaa abadiakyerε, ntamgyinafo, tenee, ene mansini mpanyinfo kenkane nwoma a w'ato n'edin "Unlearning" a 'Katie Novak' ene 'Alison Posey' na w'otweree na efa nhyehyee ene ekwan a w'ofa so ye UDL ho. Wo osanaa yi mu no, 'Katie Novak' b'edi WPS mpanyinfo kuo no anim na w'one w'on akye ekwan a mpanyinfo b'efa so aboa akyerekyerefo ama w'ahyehyε adekyere a edi mu.

Nsakyerae pa a efa amamerε ho

WPS ko so si Nsakyerae pa a efa amamerε ho (Culturally Responsive Pedagogy .CRP) so se eye mansini no fapem ene ahiadee. W'ode CRP hyee ye mpanyinie adwuma no mu wo sukuu afe 2019-2020 mu na w'obetooaso wo sukuu afe 2020-2021 mu.

W'ode Worcester Aban Nsuku mpanyinfo no kaa ntetee ahodo pii ho, y'nwumadie nnanofon, Mpanyinfo a w'oda Worcester Aban Nsuku ano, ene Atenaee kesee mpanyinfo de w'onho hyee ntentee nwumadie ahodo, ntetee nhyimu, ene nhyiamu a efa CRP ho mu. W'one 'Sullivan' Adantamu Suku ene 'Claremont Academy' di dwuma soo a na CRP nwumadie a efa sukuu ho ka ho. CRP koso ye Worcester Aban Suku no adehia na w'aye nhyehyee a w'ode b'ehyε saa adwuma yi mu kena wo 2020-2021 sukuu afe a creba yi mu.

- Mpanyinfo a w'oka CRP dwumadie no ho no b'okso anya nteasee a emudo na w'adi amamerε nhyehyee so sukuu afe 2020-2021 no mu nyinaa:
- W'oye nwhewhemu fa nyiyimu, atesem ene adwene a w'owo fa biribi ho senea w'obanya nteasee wo pereperere, ene ekwan pa a w'ofa so di amamerε ho dwuma a ema sukuufon akwanya wo adesua ene ekwan pa a w'ofa so di amamerε ho dwuma mu wo sukuu nyinaa mu.

- Se w'orekyerkyere amamerε mu na w'ore buebue amamerε nsem so na w'orekyerkyere ekwan pa a w'ofaso di amamerε adekyere ho dwuma wε adekyere nhyehyee , adekyere ene nwhewhemu mu
- Se w'ode adekyere a egyina adesuani so ene ekwanpa a w'ofa so di amamerε ho nsem dwuma ene nsesaee a eka sukuu a w'ode amamerε nsem di dwuma redi dwuma a enam adwuma mu adesua so.
- Se w'ode nimdiee redi dwuma na w'ode nhyehyee a efa saa nwumadie no ho redi dwuma na w'ohye pereperere ene sukuu mu nsesaee mu kena
- Se w'orehunu akwan ahodoε sukuu afe yimu na w'ode b'edi adekyere nhyehyee a efa sukuuni ho ene nhyehyee pa efa amamerε ho wε sukuu ahodoε nyinaa mu

Se w'ogyina Nsemnahε so de Pegya Sukuuni Mmδdenebε mu wε Asetena mu Atenka Adesua mu

Sukuufο a w'owε gyinapen 7 de kε pem 12 mu no nam Panorama so b'eye nwhewhemu dwumadie wε afe no mu.

W'obeka saa nsemnahε yi ene mantam no Kεkεbε Nhyehyee (EWIS) abom de aboa sukuu adwumayefο ama w'atu anamεn aboa sukuufο. Akyerkyerεfο b'enyε ntetee senea w'obetumi ayε nwhewhem afa nsemnahε mu na w'εnam asetena mu atenka adesua, sukuu atenaee ene akwan ahodoε a w'ofa so ne mmusua di nsawεsoε so b'εpegya sukuufο mδdenebε mu.

Nimdiee Mpuntuo: Nkabom Anamεn a W'ode sε chwaw ano

Adantamu ene ntoasε sukuu akuo a w'atete wεn ene nfiasee sukuu baako b'ehyε Nkabom Anamεn a W'ode sε chwaw ano no wε afe a edikan no mu. Saa nhyehyee yi kyere se sukuufο a w'onna nnee pa adi no nni nimdiee a w'ode di yie na mmom ennye εpepa a w'ode di yie. Dwumadie no tirimupε ene se ebekyere sukuufο nimdiee a εbeboa wεn wε wεne w'εnafefο ene mpanyinfoε ayεnkofa mu wε w'εn asetena mu. W'obeyε ntetee ama sukuu mu akuo nawεtwe mienu biara ntam wε afe no mu de awhe aboa ama dwumadie no akε so yie.

Ahodoene ene Epira

WPS adwumayefο b'εkεso agye ntetee bosome mienu biara mu de apegya wεn nimdiee mu wε ekwn a w'ofa so de nhyehyee no di dwuma boa sukuufο ene adwumayefοε adwene mu apomudene wε ntanet so nkoa adesua, ntanet so ene adesuadan mu adesua mu. Sukuu nsakyerεε afutufο ene sukuu adwene mu apomudene adwumayefοε beboa ama w'ode saa nhyehyee yi adi dwuma.

Pe a W'εmpε se W'εba Sukuu Biom

Y'ene 'May Institute' ene Dr. Whitney Kleinert, PhD, BCBA-D. LABA. Kwankyerεfο a w'oda Nsemisa ene Nwhewhemu ano (Director of School Consultation), sukuu mpanyinfoε, akuo a εwε sukuu mu, Dεkota a chwε adwene mu yaree, Sukuu nsakyerεε Afutufο, Nnee mu Nimdifο, BCBA ene mmusua b'εka abom ayε ntetee de afa adwene mu apomudene ahiadee afa sukuufο a w'εn yam hyehyε wεn na w'owε suro wε sukuu a w'εbesane akε no ho. Eε se wo hyε no nso se ayamhyehyee ene suro a w'εnyε wε sukuu a

w'obesane ako ho no nka sukuuni no nkoa, na mmom eka won a w'oboa sukuuni no nso, a sukuu adwumayefo e ne mmusua ka ho.

Tirimupo a w'ode ye saa adwumamu mpuntuo dwumadie yi ne se EBKEYERE nnee a ekyere se obi wo ayamhyehyee ene suro wo sukuu a w'obesane ako no ho na **AKYERE** ohaw ahodo a saa suro yi ede ba. Biom, saa dwumadie yi beboa won a w'obeba dwumadie no ama w'ate nhyehyee foforo a w'ode ye **NWHEWHEMU** sane **So** ayamhyehyee ene suro ho haw a ebinom wo fa sukuu a w'obesane ako no ho. N'ekorakoraa no, adwumayefo de wonho b'ehye adwumamu nimdiee mpuntuo akwanya no mu asua akwan ahodo a w'ofa so tu ayamhyehyee ane suro a ebinom wo fa sukuu a w'obesane ako ho anamon na w'ama aba fom se w'ohye asee se w'oreko sukuu biom a.

Tetefon anaa Komputa so adesua ene Abefo Nimdiee

Nwhewhemu ama y'ate asee se obi nya abefo nimdiee ho kwan na y'esesa adekyere ma ekogyina sukuuni so; adesua a edimu; nkabom dwumadie; na okyerekyerene de abefo nimdiee di dwuma; ye nwhewhemu; anwenedee; na wonam akwan ahodo so kyere won asee, ma nkyeremu, ma wonya nteese yie a enya nsonsoanso wo sukuuni adesua so (Darling-Hammond, Zielesinski, & Goldman, 2014; Ghavifekr & Rosdy, 2015; Harper, 2018).

Ebere a na y'ereye ntanet so adekyere no, w'oyee nwhewhemu fa sukuufo ene akyerekyerefo ho whe senea abefo nimdiee boa ntanet so adesua. Y'ehunu se adekyere nhyiamu a w'ahyeda ahyehye na ewo tirimupo a nteese wo mu na n'etentene di mu no ko yie wo ntanet so adekyere mu. Biom, se w'ode akadee di dwuma yie a, ema kwan ma wonya dwumadie no mu kwan, de wonho hye mu, na akyerekyerefo ene sukuufo hunu ahoeka a ebaa adesua mu. Sukuufo pii kyere mu se won anigye nwmadie ptee bi nom a na ema won akwanya ma w'oye nea w'ope ho. Senea ebeye na w'obetumi siesie na w'ama adwuma mu adesua fa tetefon ene komputa akadee ho ako anim nti, adwumayefo de akadee a edidiso yi b'edi dwuma. Biom, w'ode adekyere nhyehyee ntanet akadee a mansini no awhewhemu agye ato mu se edi dwuma yie, ene sukuuni nsemnah b'eto (Clever) mu.

1:1 Akadee ene Ntanet so Akwanya

Perepereyo ene akwanya wo abefo nimdiee mu ye ahiadee a edikan wo yen nhyehyee mu. Y'ekyee komputa (laptops) maa suapon sukuufo, ene (chromebooks) ene (hot spots) baako biara maa mmusua mienu biara a w'opere se w'ogyie bie. Wo (Fall) mu no, y'ato afidie anaa akadee ama sukuuni biara. Biom, y'egyedi se ese sukuuni biara nya abefo nimdiee ene ntanet mu akwanya. Y'ene mantam no ene mantamu no adi dwuma abom de atu nyiyimu a ewo abefo nimdiee ene ntanet mu. Dee na esi y'ani so kane ene se y'enam adwumakuo a w'oma mantamu no ntanet so de ntanet a ewo soro b'ema mantamu no, na y'ehunu se entumi mma so no, na y'ede (hot spot) ebaaee no.

- Kenkan nsem a efa ni a Worcester nni (broadband) no ho wo [ha](#)

- Y’atɔ (5000 high speed Verizon hotspot) ama mmusua a w’ɔhia
- Y’ekɔ so ne mantam no ene mantamu no rebɔ dawuro afa ntanet a n’ebɔ wɔ fɔm, na ɔbaakofoɔ b’etumi atua, na esane ye ntem ho

Nfidie anaa Akade

- 1:1 (PreSchool) mmɔtɔfoa sukkuu ene (Head Start – iPads)
- 1:1 Gynapɛn 1-12+ - (Chromebooks)

Tɛtɛfon ene Kɔmputa ene Ebeɛfo Nimdieɛ Akadeɛ bi ne:

- PreK-1 (SeeSaw) (Eho Hia)
- 2-12 (Google Classroom) (Ehoa Hia)
- “Google Suite”: (Docs, Drive, Gmail, Calendar, Classroom, Jamboard)
- Screencastify/Screencastify Submit
- Zoom EDU (Nea W’ɔntɔn)
- Google Meet (enterprise)
- Google Voice
- Edcite

Adekyere Nhyehyeɛ Tɛtɛfon anaa Kɔmputa Akadeɛ a ewɔ (Clever) mu bi ne:

- Lexia
- ST Math
- Envisions Math
- Brainpop
- Big Ideas Math
- Khan Academy
- Freckle
- Generation Genius
- Imagine Learning
- myOn (Nwoma a ewɔ ntanet so)

Abɛɛfo Nimdieɛ Nkabom Mmoa ene Adwuma mu Adesua

Abɛɛfo nimdieɛ nkabom ye sɛ w’ɔde abɛɛfo nimdieɛ boa ma adekyere ene adesua kɔ so yie. Y’ahunu sɛ akyerɛkyerɛfoɔ anigye adekyere nhyehyeɛ ene adesua nhyehyeɛ a ebi ne ntanet so adesua (digital drop-ins), (synchronous webinars), 1:1 teneɛ, ene nea w’oara beyɛ senea w’ahɔdɛne b’etumi ho.

Adwumayɛfoɔ dodoɔ noaa kaa sɛɛ, adesua nhyehyeɛ a eyɛ ma wɔn paa adesua nhyehyeɛ a adi afra na ntanet so deɛ a emere da ho wɔ mu na ema kwan ma w’ɔdi dwuma senea w’ɔn ahɔdɛn b’etumi a ateneaten ka ho na w’ɔgye mmoa firi w’ɔn afɛfoɔ ho na nkabom dwumadie nso ka ho. Y’ahunu sɛ senea ebeyɛ na y’ebetumi aye y’adwumayɛfoɔ nyinaa haw ama w’ɔn nti no, esɛ sɛ y’ekɔ so ma w’ɔn adekyere nhyehyeɛ mieensa no nyinaa.

Y'ere hyehye abeefo nimdiee nkabom adwuma mu mpuntuo dwumadie de ako so ahye ntanet so adwuma ho adwuma, adesua nyehyee a adi afra, ene (flipped) adesua mu kena senea ebema akyerekyerfo atumi adanedane w'onho wo adekyere nyehyee ahodo no mu. Akyerekyerene ene adesua asoe no redi dwuma awhe se w'ode nwomasua soronko adesuafo ene Brfo kasa adesuafo nso aka abeefo nimdiee nkabom nyehyee no ho.

W'obewhe anim se akyerekyerfo ene mpanyinfo b'edi dwuma wo saa adekyere nyehyee a egyina nwhewhemu ene adee a w'asua ene nyehyee a w'obetumi de adi dwuma yi mu. W'oreye nyehyee a ebema akyerekyerfo ahunu senea w'on adwuma reko na aboa w'on ama w'ahunu bea a w'aduru ene nimdiee a w'chia na w'ode aboa abeefo nimdiee nkabom dwumadie no.

- W'ode adekyere nyehyee a ema wo di dwuma senea w'ahodene betumi a adi afra na ewo nwuma pii a adwumayefo b'ewie b'edi dwuma asanaa bosome awiee mu. Na etire asem a ewo mu bi ne:
 - Abeefo nimdiee nkabom asekyere ene emu nteasee, adesua a adi afra ntoaso, (flipped) adesua, ntanet so adesua, ntanet so adesua a emere da ho, ene nea mmerene nna ho
 - Se wo b'eye nyehyee susudua so wo w'adwene mu (UBD)
 - TPACK ene SAMR
 - Se w'ore nyehyee adesuan mu kuo
 - ISTE Sukuuni Susudua (Student Standards)
 - ISTE akyerekyereni Susudua
 - Se wo toto tetefon anaa komputa ene ntaet so adesua atenaee ho nse
 - Abeefo Nimdiee Nyehyee (EEE/TIM)
 - Tetefon ene Komputa akadee a eboa Brfo kasa Adesuafo
 - Tetefon ene Komputa akadee a eboa adesuafo ahodo pii
 - Abeefo nimdiee a eboa wo nwumadie bi mu
 - Se w'ode afidie bi anaa akadee bi so adee b'eto akadee foforo so (Screencast)
 - Tetefon, Komputa anaa 'TV' so agodie
 - Se wo refa akadee pa
 - Se wo reye nyehyee afa nea obi b'etumi aye ho ene nea ontumi nnye ho wo nwhewhemu mu
 - Se w'onam abeefo nimdiee so b'eye biribi

Ntanet so daadaa adekyere (Live Daily Drop In)

- Adekyere a enam abeefo nimdiee so ene tetefon anaa komputa so adesua tenee b'ewoh dabiara awhe ntanet so adesua ho nwumadie a efiri adwumayefo, sukuufo ene mmusua ho.

Naawotwe a edikan wo sukuu mu

Senea ebeye na wo b'eye ahoboa ama awiee na w'ako so de abeefo nimdiee adi dwuma kwan pa so no, ese se akyerekyereni biara hyehye ntanet so adesua atenaee ma w'on adesuafo wo naawotwe a edikan wo sukuu mu. Senea akyerekyereni hyehye adesua atenaee ma amamere, nea crewhe anim se w'obenya adesua mu, daadaa nwumadie ene akwan a w'ofa so ne won di nyiamu no, saa nso na ese se w'oye saa

nhyehyee no bi ma ntanet so adesua ene adesua nhyehye a adi afra atenaee nso. Biom, akyerekyerefoɔ ene akyerekyerefoɔ b'eye nimdiee mu nwhewhemu afa ekwan a w'ɔbɛfa so anya ntanet adekyere mu kwan, na w'ɔde w'ɔnho b'ehye mu ene ekwan a w'ɔbɛfaso de w'ɔnwuma agu ntaent no so.

Sukuuni ho Nsemnaho Ahobanbo

Y'ede y'enho kodom MA Sukuuni ho Nsem Ahobanbo Kuo (SDPA) no wo Kotɔnimaa 2019 mu. SDPA no whe apam a eda y'ene ntanet akadee ntam so. Y'efa sukuuni ho nsem ho ahobanbo se eye ade hia. Apam no kyere senea ntanet adwumayefoɔ gye nsem no, kora nsem no, na w'ɔde sukuuni ho nsem di dwuma senea ɔman mmra no kyere no. Abusua Nwomasua Mmra ene Ahobanbo Mmra (Family Educational Rights & Privacy Act 1974) kyere se ese sukuu nya tumi krataa firi awhɛfoɔ ho ansana w'atumi de sukuu ho nsem biara b'eto dwa nanso ema kwan ma sukuu no de saa nsem no ma afoforɔ anaa nwomasua nwumadie bi wo eberɛ a w'ɔnha tumi krataa biara nfiri awofoɔ no ho. Mmɔfra ho Ahobanbo wo Ntɛnɛt so mmra (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA) whe kyere nsem a ntanet so adwumayefoɔ b'etumi agye afiri mmɔfra a w'ɔnnii nfie 13 ho. Afe a atɔ so mienu a y'ede nhyehyee yi redi dwuma nie, nti ese y'ehyehye ntanet so akadee ahodoɔ no. W'oma kwan ma ɔkyerekyerefoɔ de ntanet so akadee a enka nea w'ahyehye no ba na w'awhewhem.

Kasa-Nfonyini Nhyiamu

bit.ly/wpsvideoconference

Y'ebɛfa (Google Meet/Zoom) so na ama sukuufoɔ ntanet so adekyere. Senea ebeye na y'ebetumi ama ntanet so adekyere a edi mu no, ese se awofoɔ, awhɛfoɔ, ene sukuufoɔ nyinaa a w'ɔde w'ɔnho hye dwumadie no mu no gye nhyehyee a edidisɔ yi tomu:

Nhyehyee a efa Ntanet so Adekyere ho wo Kasa ene Kasa Nfonyini so

Se wo de woho hye (Google Meet/Zoom) se ekwa na woba b'efa so asua adee ntanet so a, wo fa ntanet so nhyiamu so de kasa ene kasa-nfonyini abɛfo nimdiee, ene akadee ene nwumadie na gye to mu se w'akenkan na wo te aseɛ, na wo gye nhyehyee a ewɔ soro no nyinaa tomu ma ho kwan ma ɔde n'eho hye emu bi.

1. Ense se sukuufoɔ ene awofoɔ/awhɛfoɔ sie, twe adekyere no gu afidie so, w'one afoforɔ kye, anaa, w'ɔde saa adekyere nhyiamu yi ma obiara, twe gu afidie so, akadee anaa nfonyini ma obiara.
2. Ese se sukuufoɔ de obuo ma w'ɔnho w'ɔnho. Ese se sukuufoɔ di sukuu mmra so eberɛ biara. Mmra a w'ɔde bo nnee ho bra wo sukuu mu no, w'ɔde bedi dwuma wo ntanet adesua mu nso. W'ɔbetumi atwe sukuuni aso senea nka w'ɔbetwe n'aso wo sukuu mu pɛpɛpɛ se w'ɔbu sukuu mmra biara so adesua berɛ mu a. Eye awofoɔ/awhɛfoɔ asodie se w'oma w'ɔn ani ko ekwan a w'ɔmma no de nwumadie ahodoɔ a w'ɔde ma di dwuma.
3. Mansini no nkoa na w'ɔwo tumi se w'ɔyi sukuuni bi firi dwumadie no mu, se ɔda nnee boɛne adi a.
4. Eberɛ a ntanet so adekyere ereko soɔ no, w'ɔbetumi ne sukuufoɔ afoforɔ a w'ɔka ntanet so adekyere nhyiamu no ho bi akye sukuuni foforo kasa, nfonyini ene atwere (ebi te se, akuo nkitahodie wo ntanet so, efie adwuma a w'one afoforɔ ye boɛm, kasa nfonyini) eberɛ a ntanet

adekyere erekoso no. Nanso, mansini tu anamɔn de wɛ se sukuuni ho nsem a ewo w'ɔnhɔ no, w'ɔnam mmra kwan so bo ho ban.

5. W'ɔntumi mmɔ mansini no soboɔ nfa kasa no anaa kasa- nfonyini no papa a ennye ho na mansini nni tumi biara wo kasa ene kasa-nfonyini no so.
6. Mansini no firi ɔpɛpa mu awɛ se kasa ene kasa-nfonyini nhyiamu nyinaa de 'FERPA, CIPA, COPPA' ene ɔman no mmra nyinaa so. Mansini b'efa akwanuasa nyinaa so awɛ se w'ɔbɛbo wo kokoam nsem ho ban, ene sukuuni no nso kokoam nsem ho ban, na y'akyerekɛyerefoɔ nyinaa nso b'ekoso abo sukuuni ho nsemnahɔ ho ban. Awofoo/awɛfoɔ gye to mu se w'ɔntumi nfa kwaadu biara mmɔ Mansini no ma a w'ama kwan se obi foforo a w'ɔnam mmra kwan so ama no ho kwan se w'ɔnfa kasa ene kasa-nfonyini dwumadie mmere wɔn.
7. Eɛ se awofoo/awɛfoɔ ene sukuufoo hye no nso se akɛyerekɛyerefoɔ ene sukuufoo afoforo b'etumi ahunu wɔn nti w'ɔbetumi adum w'ɔn adee a etwa nfonyini (camera) no

Tɛtɛfon anaa Kɔmputa so Adesua ene Abɛfo Nimdieɛ Mmoa/Nteteɛ ma Mmusua

Nwhewɛmu a w'ɔyɛ no 'Fall' mu wo afe 2019 mu kyere se mmusua 60% pɛ se w'ɔsua senea w'ɔde tɛtɛfon ene kɔmputa a w'ɔmma de di dwuma wo sukuu di dwuma na w'atumi aboa wɔn efie adwuma mu. Y'ɛreterɛ mmoa a y'ede ma mmusua mu na y'ene adwumayefoo, mmusua, sukuufoo, ene mantamu akuo ahodoɔ no redi dwuma asiesie abɛfo nimdieɛ beaɛ a w'ahyehye eho yie na obiara tumi ko ho kɔdi n'edwuma. W'ɔde kasa ahodoɔ pii b'edi dwuma wo ho. Biom, y'ebeye 'webinars' wo mansini no afanaa nyinaa de afa mmusua abɛfo nimdieɛ ho.

- WPS Caregiver Technology Academy
- 'Webinars' a efa abusua abɛfo nimdieɛ ho
- Y'one mantamu aboafoo nkaɔm nwumadie
- Ntanet so adesua akadeɛ mmoa wo tɛtɛfon anaa kɔmputa so
- Abɛfo Nimdieɛ Mmoa: Se biribi sei wo wo "Chromebook" no mu anaa wo ntumi nnya emu kwan nfa nni dwuma a, me pa wo kyew frɛ wo sukuu no na w'ɔnsesa wo kokoam asemfua no mma wo anaa frɛ wo tɛtɛfon aba yi 508-799-3312 so pɛ mmoa

Sua Adeɛ, Tenase wo Ahobanbo Mu, Wo ne Afoforo Nni Nsawoso

WPS b'ekoso de nsem foforo aka nwoma yi ho afe mu no nyinaa mu na ama sukuufoo ene mmusua, adwumayefoo ene mantamu aboafoo no ahunu nea erekoso so. Me pa wo kyew ko yen ntanet no wo worcesterschools.org

Nkyerekyeremu

(Synchronous) - (Synchronous) adesua ye nwomasua, adekyere, ene adesua a ekoso eberε koro mu nanso ennye baabi faako. W'ode saa asemfua yi di dwuma wɔ kasa-nfonyini, tetefon anaa kɔmputaa, ene ntanet so adesua a sukuufɔɔ sua adeε firi akyerεkyerefɔɔ, w'ɔnayɔnkofɔɔ, anaa w'ɔn afefɔɔ hɔ eberε a dwumadie no rekɔsoɔ nanso ennye sε w'adi ahyiamu.

- *(Synchronous) nkitahodie* – Nkitahodie a ekɔ so wɔ nipa baanu anaa nea eboro saa ntam a ekɔ so eberε korɔ mu na wɔ beaε faako (sε eye ntanet so anaa sε w'adi ahyiamu).
- *(Synchronous) ntanet so adekyere* – Ntanet so adesua a ekɔ so eberε korɔ mu ma sukuufɔɔ eberε a w'ɔresua adeε ntanet soɔ.

(Asynchronous) – (Asynchronous) adekyere kɔso wɔ mmaeε afoforɔ mu wɔ mmereε afoforɔ mu. Nfatoho, adekyere a w'atwe agu kasa-nfonyini afidie so, nkratoɔ nkitahodie a ekɔ so wɔ ɔkyerekyereni ene sukuuni ntam, ntanet so nkitahodie wɔ mpanyinfoɔ ntam, ene adesuadae ho ntotoε nhyehyeε a ehyehye adekyere akadeε ene nea ekeka ho ye (asynchronous) adesua.

- *(Asynchronous) nkitahodie* – Nkitahodie a ekɔ so wɔ nipa mienu anaa nea eboro saa ntam na εntoa mu na w'ɔn a w'ɔredi nkitaho no nso nni faako
- *(Asynchronous) ntanet so adekyere* – Ntanet so adesua a ekɔso eberε koro mu wɔ baεε faako ma sukuufɔɔ nyinaa; w'ɔsua no senea w'ahoodene b'εtumi.

Ntanet So Adekyere– Ntanet so adekyere anaa adesua ye nea ɔkyerekyerεfɔɔ, anaa bεaε a adekyere no firi reba no nni adesuada n a y'εnim dada no mu. W'ode nsem fa abεεfo nimdieε bi te sε (discussion boards), kasa-nfonyini nhyiamu, ene ntanet so nwhewhemu so na εma. Ntanet so adesua bεtumi akɔso eberε koro mu ama nkitahodie akɔso, ama nkabom dwumadie nso akɔ so, anaa εbetumi akɔ so eberε ahodoɔ pii nso mu ama adekyere a obiara ye no senea n'ahoodenen tumi kɔ wɔ eberε ɔkyerekyerεfɔɔ biara nka ho.

- *Ntanet So Adesua* – adekyere ene nwhewhemu nkabom a ekɔso wɔ ntanet no so; εtɔ da a w'ɔfrε no adesua a nni adesua dan mu.

Nea Adi Afra – Adesua a ekɔ so wɔ ntanet so ene adesuada n mu. W'ɔka ntanet so adesua ene adesua dan mu adesua bɔm nya nkabom adesua a edi mu.

- *Adesua a adi afra* – ekwan a w'ɔfa so ka adesua dan mu adesua senea y'εnim no ene ntanet so adekyere bɔm na εwhε akadeε a εbeboa ama adesua adi mu na εde adi dwuma.

- *Tetefon anaa Kɔmputa so Adesua* – adekyere ene nwhewhemu a w’aka abom na w’ode tetefon anaa kɔmputa akadee na edi ho dwuma ma eboa sukuuni adesua; ebetumi akɔso wɔ adesua dan mu anaa abɔntene so.

Adesua ho Nhyehye Akadee (LMS) – Akadee a w’ode hyehye nwomasua adesuadee sane fa so kyere adee. Akyerekyeretso b’etumi akyerere adee, aye nwhewhemu, na w’awhe sukuuni kankrɔ. Sukuufɔ b’etumi anya adesua akadee na w’ode w’ɔnho ahye ahye ntanet so adesua mu. LMS b’etumi adi dwuma wɔ adesuadee nhyehye a adi afra anaa ntanet so adesua nkoa mu. Wɔ Worcester sukuu mu no, y’ede “Google” ene “SeeSaw” na eredi dwuma se adesua ho nhyehye akadee.

Akadee – Tetefon anaa kɔmputa anaa afidie a w’ode di dwuma ntanet so anaa w’odewie ntanet so adwuma. Eyi b’etumi aye kɔmputa, ‘chromebook’, enr akadee a etete saa. Wɔ Worcester sukuu mu dee y’ede ‘chromebooks’ ene ‘iPad’ akadee na edi dwuma.

Atwerede Asekyere

ABA- Nnee Nwhewhemufɔ (Applied Behavior Analyst)

BCBA- Nnee Nwhewhemufɔ a W’ama no tumi krataa (Board Certified Behavioral Analyst)

CDC-Atenaee a W’ɔwhe Si Yaree Ano Kwan (Center for Disease Control)

CIPA- Mmra a ebɔ mmɔfra ho ban wɔ ntanet so (Children's Internet Protection Act)

CNA- Nɛɛseni a W’ama no Tumi Krataa (Certified Nurse Assistant)

COPPA- Mmra a ebɔ Mmɔfra Ho Ban wɔ Ntanet so (Children’s Online Privacy Protection Act)

CPI- Adwuma kuo a w’ɔsi Basabasae ano (Crisis Prevention Institute)

CPT- Nhyehye Mmere (Common Planning Time)

CRP- Nsesaee pa a efa amamere ho (Culturally Responsive Pedagogy)

DESE- Massachussts Asoee a Ewhe Nfitiasee ene Ntoaso Nwomasua so

DL- Kasa Mienu (Dual Language)

EL- Brɔfo Kasa Suafo (English Learner)

ELA- Brɔfo Kasa Nimdiee (English Language Arts)

ELPAC- Brɔfo Asuafoɔ Awofɔɔ Afutuo Abadwakuo (English Learners Parent Advisory Council)

EPL- Brɔfo Kasa mu Nimdieɛ (English Proficiency Level)

ESL- Brɔfo kasa sɛ kasa a etɔso mienu (English as a Second Language)

FAPE – Aban Nwomasua a eyɛ kwan na edi mu (Free and Appropriate Public Education)

FERPA- Abusua Nwomasua ho Mmra ene Kokoamu Nsem ho Ahobanbɔ Mmra (Family Educational Rights & Privacy Act)

HVAC- ɔhyew ene Nframa ho Nhyehyee (Heating Ventilation & Air Conditioning)

IEP- Ankorankore Nwomasua ho Nhyehyee (Individualized Education Plan)

ISTE- Amanaman Kuo a Ewhe Abɛɛfo Nimdieɛ wɔ Nwomasua mu so, nhyehyee a w'agye ato mu amanaman so fa abɛɛfo nimdieɛ nkabom, ene nimdieɛ a ede ma sukuufɔɔ, akyerɛkyɛfɔɔ, ene akandifɔɔ.

IT- Abɛɛfo Nimdieɛ (Informational Technology)

LPN- Nɛɛseni a W'ama no Tumi Krataa (Licensed Practical Nurse)

PBIS- Nnnee pa Mmoa (Positive Behavioral Interventions and Supports)

PD- Adwuma mu Mpuntuo/Adwuma mu Adesua (Professional Development/Professional Learning)

PLC- Adwuma mu Adesua Kuo (Professional Learning Communities)

PPE- Ahobanbɔ Akadeɛ (Personal Protective Equipment)

RTI- Mmoa ho Anamɔntuo (Response To Intervention)

SAMR- Eyɛ nhyehyee a eyɛ abɛɛfo nimdieɛ nkabom na ɛkyekye adesuakuo abɛɛfo nimdieɛ nkabom mu enan. Atwerɛdeɛ "SAMR" no gynahɔ ma nsiananmu, mmoa, nsakyerɛɛ, ene nsesaɛ. (framework does technology integration that categorizes four different degrees of classroom technology integration. The letters "SAMR" stand for Substitution, Augmentation, Modification, and Redefinition,)

SCI- Adekyere (Sheltered Content Instruction)

SDI- Adekyere Nhyehyee a w'ahyɛda ahyehye (Specially Designed Instruction)

SEI- Sheltered English Immersion

SEL –Asetena mu Atenka Adesua (Social Emotional Learning)

SLIFE- Sukuufoɔ a asiakwan ntae nni w’ɔn nwomasua mu (Students with Limited Interrupted Formal Education)

SPED- Nwomasua Soronko (Special Education)

SWD- Sukuuni a w’adidɛm (Students with Disabilities)

TBE- Kasahodoɔ Nwomasua (Transitional Bilingual Education)

TPACK- Abɛɛfo Nimdieɛ, eye akadeɛ bi a eboa akyerɛkyerefoɔ ma w’ɔhunu twaka a eɔa w’ɔn nimdieɛ ntaɔ na w’atumi akyerɛ adeɛ yie na w’ɔde abɛɛfo nimdieɛ akyerɛ sukuufoɔ no (Technological Pedagogical Content Knowledge)

WPS – Worcester Aban Nsukuu (Worcester Public Schools)